

УЛУРО АДО

ХАРСА ООННЬУУР  
ХАРАЛДЫКТАРЫМ



САХА СИРИНЭЭБИ ҚИНИГЭ ИЗДАТЕЛЬСТВОТА  
ЯКУТСКАЙ \* 1977

С-ЯК  
У49

У49 Улуро Адо.  
Харса ооннуур хараддыктарым.  
(Проталины. Стихи). Якутск, Кн. изд-во,  
1977.

112 с. На якут. яз.

В сборник стихов молодого юкагирского поэта включены стихи, отражающие различные грани дум и настроений современных его земляков.

У  $\frac{70403-52}{M137-77}$  38-77

© Якутское книжное издательство, 1977



\* \* \*

Күндүттэн күндүм —

мин ийэм:

Күөгэйэр күннөөх халлааны,

Күөрөгэй ырыалаах санааны,

Кини бэлэх биэртэ ийэн!

Күндүттэн күндүм —

кэргэним:

Ситэ олорботох олохпун

Салгыах сайабас оболорбун

Сүрэбэр сылыппыт биэбэйим!

Күндүттэн күндүм —

табам миэнэ:

Кини быдан үйэлэртэн

Көтөбөн-сүгэн илдье иһэр

Космос киэнг киллэмигэр!

## ИЙЭМ МӨССҮӨНЭ

Ийэнг хаартыската суюх диэнгнин  
Этэн турардаахын биирдэ.  
Онно мин элпит эппиэлпин  
Умнубапын хাহан да:  
— Дъэ тобо турабын,  
Көрүүй эн тулабын,  
Бу мыччыстаас туундара —  
Ийэм эрэйдээх иэдэстэрэ!  
Тымыр курдук сырдык сыккыстара —  
Ийэм чэрдээх илиилэрэ!  
Күлүмүрдэс уулаах көлүйэлэр  
Күн ийэм курдук көрөллөр.  
Кырыарбыт будьурхай талацаа —  
Кырдъабас ийэм баттаа.

Сыыһабын, доборум! Сыыһабын!  
Бу көстөр барыта —  
Мин ийэм мөссүөнэ!  
Чэ, көрүүй эн, көрүүй тулабын —  
Үчүгэй да ийэлээх эбинпин.

\* \* \*

Билэбин дуо үрүнг көмүс үрүйэлэр  
Халлааныгар халыһыйар қыраайдара баарын?  
Сулустарга муммут ырыналар ирээрилэр  
Онно дьон сүрејэр түһэллэр түүн аайы.

Мин онно аан мангтай сааскы саһарбаны  
Сугун уутунуу дуоһуйа испитим,  
Саңа төрөөбүт тугуту соһутумаары,  
Сир ийэ сэрэнэн тыынарын сэрэйбитим.

Бэлиэтин көрбүтүм онно биир дъиктини:  
Үот күйааска көлүйэ уутугар  
Сөтүөлүүр кэриэтэ дъэгдьийээри,  
Харах харахха сөтүөлүөн бабарар.

Итэбэйбэт буоллаххына эбэн этэбин —  
Онно хотугу тонг буору табалар  
Сылаас биһиктии таптыылларын бэлиэтин  
Олохторун устата кинини уурууллар.

\* \* \*

Абам сыйдам табаларын  
Туркутугар олорсуңан,  
Айанныыра обо саңым  
Туналбан туундаранан.

жанаата быыкайкаан  
ја буолан дыкти  
зы туундаратынан  
мырын билбэт этим.

алар табалара  
сырдык санааны  
ләрин билән баран  
зэбитим даңаны.

инигэ биирдэ миигин  
к сталаан түлпута,  
табалыы кини миигин  
эки бурбачыллыкта.

иң өр эриспитим,  
иң уңуйулламмын  
тапталышырга үөрэммитим  
Бэйәм сәмәй ырыгаларбын.

Лермонтов — мин учууталым,  
Мин таптышыбын эн улуу  
Поэзиян буур табатын  
Абам миинэр буурунуу.

\* \* \*

Буурба модун муоһа тостон  
Булгуньях үөһө түһэр,  
Күүһэ-уоһа эстэн, онтон  
Күтүр кыһын көннүүөрөр.

Үчүгэйиэн, көрүнг әрэ!  
Үөрүү кууһан, туундара  
Ыраас имә бу тэтэрэн  
Ыллыы, сырдыы сытара.

Маннык кэмнэ далбардаан  
Мин олус таптыбын —  
Аллаах табабын ньуюбулаан  
Аймахтарбар айаннырыбын.

Тугун бердэй, бу тохтор  
Туйах туйаарар ырыата!  
Тыһырбас, мус тостор,  
Тымныы тыаһа буолбатах!

Табам ойдоҕун аайытын  
Талбаара иэйэн иһэбин.  
Саас кыйбыт ырыатын —  
Сүүрээн тыаһын истэбин.

Били модун буурба муоһун  
Булгу охсубут сүүрээннэр  
Булгуньях үрдүттэн олуһун  
Бугуһујан, түһэн иһэллээр!

Түһэн иһэллэр тараадыйан  
Таба садарах муоһунуу...  
Күөллэр муустарын түһаайан,  
Көнгү түһүөх курдук дуу...

Оо, төһөлөөх охсуһуунан,  
Олуйсуунан, харсыһынан  
Сааскы кэммит кэлэрий?  
Сүрэхпитин үөрдэрий?..

\* \* \*

Эргэ арбаас курдук,  
Ибили ыстанна талах сутуката.  
Талах үөһүн көрөн турдум —  
Сүүрээннэрэ бөһүйэн барбыта.  
Ол эрээри  
Үйгулаах сүүрээннэр  
Тоңмокко тоң қыһыны туоруохтара,  
Күөх сааһы уруйдуу көрсөннөр,  
Сырдык долгунунан  
Айааран туоруохтара.  
Арай лыңкынас сэбирдэхтэр  
Силистэригэр  
Сылаас ырыалары тиэрдэр,  
Симик, қыраачаан ол-бу сийктэр  
Тонгор, умуллар, сүтэр эбитет.  
Ону көрөн,  
Киһи сөнгнүк одуулую:  
Талах титирэс үһуктара  
Тамныыр  
Алтан сулустарын...

## ТЭКИ ОДУЛОККА

Отут бинир эрэ сыл кыбына,  
Одулок, эйиэхэ иттибит,  
Отут бинир эрэ сыл сайнына  
Онурон эйиэхэ тэлгэппит.  
Ол эрэн кырдъар сааска да диэри  
Кыаллыбаты эн айбыккын,  
Аймахтаргын — дыүкээгирдэри  
Аатырдыаххын аатырпрыккын!  
Аны биһиги айанныбыт,  
Адъас сатаммат — хааларбыт!  
Эйигиттэн — убайбытыттан  
Элбэги аяар баҕаттан...  
Эдэр булчукка аба булчут  
Этэр эбээт: «Хаамп кудуччу!»  
Тэки, эн итинник этэбин —  
Тиэтэйэн, инники иһэбин!..

\* \* \*

Оо, дыкти да дыкти!  
Көтөрдөр кэрэ сангаларын,  
Көрдөөх дырылас тойуктарын  
Обуруо курдук тиһинэн,  
Оhyор оғостон, симэнэн  
Киәргэммит да киәргэммит  
Киэнг халлаан ийэбит!

Оо, кәрэттән да кэрэ!  
Сиһик, ыарба сәбирдәбин  
Сытын сытыны миннигәһин  
Чәмәлийэр иәдәһигәр,  
Чәгиэн-чәбдик бәйәтигәр  
Ытыңан ылан ыңыммыт  
Ытык, талба айылбабыт!

Аны сүүс сылынан  
Атын, қырабы харабынан  
Ким эрэ итини көрүө,  
Кәрени кәрәхсәэн үөрүө!  
Оо, добоор, оччобо  
Орто аан ийэ дойдуга  
Киһини сымыйланан киртитөр  
Киһи мәлийдәр, сүттөр!!

## ДҮҮҚЭЭБИЛ ҮОТА

Дъүкээбил уота...  
Дъүкээбил уота  
Түстэ дий үөһэттэн.  
Түүппэхтээх түүн үөһэ  
Дъэргэйэр сырдыктан  
Дынэхийдэ, чуумпурда.  
Сырбангалыыр  
сып-сырдыктан  
Сылыйда дуу бэл түүммүт?  
Дьобойоно ээ, быһыыта,—  
Тон хаары үллүммүт  
Томторбут кытта  
Токуруйа түүрүллүбүт.  
Халлаан анна  
Хамнаабат гына,  
Күөл онно  
Көнү тонно.  
Сулус үлтү ыстанар  
Суостаах тымныыта,  
Тыын быстар, санаа  
сарбыллар  
Чымаан тымныыта  
Таңнары сатылаата.  
Эхекээммит Мэруубут  
Эйэнгэлиир  
Итии кутаатыгар  
Иттэн, сыранан  
Хоммут киһи ньин!  
Онтубут баара

Олус да үөһээ  
Умайар эбит дии, —  
Харанганы эрэ үүрэн,  
Халлааны сиппиирдни...  
— Ханнаный Эйиэнэ  
Халааннаах итинг,  
Ханнаный Эйиэнэ  
Харааннааар сурэбинг?  
Туспа уот тобою  
Урукку олох күлүгэ  
Тымны уот эбиккин,  
Дъэргэлгэн эбиккин!

\* \* \*

### Өбүгэләрим

Үрүк кубаңай өтөхтөрүн көрдөрбүн эрэ  
Мин этим тардар.  
Киниләр номохко хоһуллубут  
Оhyордаах олохторо,  
Эмиэ син биир бэйэлэрэ чочуйбут  
Үтүөкэн ырыаларынын  
Оттубут кутааларын анныгар  
Күл буолан көмүлүннэхтэрэ...

Ый ыалдъян өлбүт ол ынырык дылыгар  
Бэл мэник тыал киэн туундараңа,  
Сытыйбыт кыннаттарын быластыы быраңан,  
Куттаны хапчаанын түгэжэр сылпыта...  
Өрдөөбүтэ этэ ол өлүү-сүтүү,  
Кэп туонан кэрдэн ааспыт кэмэ.  
Ол эрэн билигин да мин өтөхтөрү  
Көрөбүн өэ куттана, дьиксинэ!  
Санаабар, онно ый ынчыктыыр,  
Тыал энэлгэннээхтик ытыыр!

Санаабар, арбаңар баттахтаах обонньор  
Ол өтөхтөртөн ойон тахсан,  
Амырынын айаба харааран,  
Мингин күлүү-элэк онгостую.  
Санаабар, кини хатанык ҳаһыраат,  
Мин норуотум ойдубут суолун  
Хонкобүн анныгттан ойутан таһаараат,  
Атабым анныгар бырабыа...

Дыксинэ, куттана көрөбүн  
Өбүгэлэрим бу өтөхтөрүн.  
Ол эрээри мин ол түүнан тобо  
Санга таһааран бу толкуйга түстүм!  
Күс-хаас тойугуттан үргүбүт тыалтаи, бадаңа,  
Дьэбиннирбит талахтар намчы сэбирдэхтээрэ  
Итиннэ буруйдаах курдук сибигинэстэхтээрэ.

\* \* \*

Былыр олорбут эбиттэр  
Бу манна сэрииһит биистэр.  
Харах уутун тобоннор,  
Хаан бөжөнү халытаннар.  
Өтөргө диэри ол дьоннор  
Өспүт, омоон ыллыктара  
Сүтэ-сүтэ холбоһоннор  
Сир үрдүнэн сыйналлара...  
Кинилэр көрдүүр курдуктара  
Күлэ да суюх лачидэдуоллары,  
Кэлин, оһон хаалбыттара  
Кэнэн үйэни санатымаары.  
Сир киһитэ! Эн оннук  
Сүтэр ыллыгы хаалларыма...  
Аал уоккун отун куруук,  
Төлөнү эрэ төлө тутума!

\* \* \*

Сулустар соботохсуйан,  
Сохкорунан көрүөхтэрэ,  
Муус күеллэр мунгатынан,  
Түгэхтэрин түөрэ эргитиөхтэрэ.  
Харанга дыылба хайысхата  
Хаайан-түүйэн ыктабына,  
Бары барамай барыта  
Маннык буолар бабайта,—  
Уоттаах тыллаах дабаны  
Уота-куөһэ умуллуоба,  
Сытыы өйдөөх дабаны  
Сыппаан-санныйан хаалыаба,  
Хоодуут-хорсун дабаны  
Күн-садыялай буолуоба.  
Арай Ильич эрэлэ, эрчимэ  
Олоххор тыгар буоллабына —  
Суолгар сырдыа  
Күн құлумә,  
Дууңаңар ыллыа  
Дъол қыталыға!...

\* \* \*

Мин аттыбар турар  
кырдъаңас таба.  
Ангар хараңа суюх.  
Алыс дъүдәх.  
Көлүүр, таңаңас  
сыратын быңан,  
Көһүйбүт,  
бүппүт көрүңгөөх.  
Атаңар эрэ аргыйй уйуттар.  
Арааңы тобулан толкуйдуурдуу,  
Аарымы муюстарын  
аллара санныштан,  
Кэбинэр биир кэм, утуктую.  
Оччобуна  
кини хоччоххой нэдэхинэн,  
Үйэлэри туораабыт  
үүгүйээннэр курдук,  
Токто-тоңго тохтоллор,  
сүол тэлинэн,  
Көрбөт буолбут көмүскөтиң  
уулара.  
Эргиллиэ суюңа киниэхэ  
аны  
өдөрэ,  
Эрийснэ суюңа  
аны  
сырсыңга.  
Хааллаңа аны  
кууллуйан этэрэ,

Қыһаммат буолла аны  
нъуюбуга.

Ол эрэн  
кини билигин да күүтэр  
Ойор күнэ иккинин тахсарын —  
Туналбанияах туундаранан көтүтэр  
Туркуну ким эрэ абаларын...

\* \* \*

Аастыйбыт төбөлөөх Албай хайам!  
Сэбирдэх курдук саһарымтыйа  
Өлбөөдүйдэ дуо, ама, дьүкээгир ырыата,  
Өрөгөйдөөх тыла, сангатын сатата?!..

Эрэлбин маамыкта курдук түмэн,  
Инним диэки бырахтахпына,  
Сытыйбыт муостары абалбат ээ!  
Аџалар дьүкээгир ырыатын!

Аастыйбыт төбөлөөх Албай хайа,  
Аар кырдъацас, эт эрэ, даххаһыйа:  
Үйэбин монгоон, эн түөһэйдиэн?  
Үтүө кэминг ааһан, түлэкэдийдиэн?..

Албай хайам, таах хаадылаама.  
Аһына-аһына, миигин тургутума.  
Ааспүт хангыл сааскын санаа  
Үонна  
Биир дьоллоох мичээргин  
Миэхэ анаа.

\* \* \*

Мин төрүт өбүгэләрим

тобуоруйбут эйгэләрин,

Биир эмэ бэлиэнни билээри,

эргийэбин.

Дуоспуруннаах тух да көстүбэт.

Тух кэлийй, өрдөөбүтэ бэрт.

Үгүс сыллар-күннэр

көмүктэрэ-көмнөхтөрө

Өбүгэләрбин саба түһэн

көмнөхтөрө.

Мин арай, саһарбалаах сырдыктан

Санга ырыанан

хабылыктана оонньуубун.

Күрүлгэн сүүрүк буолан кутуллар

Кэлэр кэмим кэскилиттэн

дуоһуйабын.

Үөр кыталыктыы қылбаһан

Үрүнг таас дьиэлэр турохтарын

саныбын,

\* \* \*

Мин дъаданы өбүгэлэри  
Миңнигэс, талын түүллэри  
Истэрийн — илим балыга этэ  
Итиэнэ таба эмис этэ.

Ойон, ыстанан тураллара  
Обону-кэргэни үөрдээрилэр...  
Онуоха кураанах олгуйдара  
Оноччу одуулуур этилэр...

Аляска эскимостарыгар,  
Сир аччык чаңдардырыгар  
Үкчү итинник түүллэр  
Үөмэн кэлээт сүтэллэр.

Оттон миәхэ бу бүгүн  
Одуул дьоллоох уолугар  
Сибаккиләэх сааскы түүн  
Сырдырыр, ыллышыр дуунабар.

Ол иһин баңарабын  
Түүн түһээн да туойарбын  
Кинилэр эмиэ истиэхтэрин,  
Көрөн илэ үөрүөхтэрин!

\* \* \*

Аар кырдъаңас — пенсионер ити  
Ачыктын тобо эрэ кэтэн,  
Сир сүрэбүн тэбийитин истээри  
Спидолаңа кулгаабын тирээтэ.

Хаанымсах бомба уйулбанын ортолугар  
Ханна эрэ ырыа дуораана быстар.  
Онуха обонньор  
Үрүнг хаястарын түрдэхиннэрэр.

|  
Ханна эрэ аччык обо ытсыр.  
Харгыйбыт ол обобо ас көрдүү,  
Сибилигин биэриэн баҕарбыттыы,  
Сибиэһәй таба этин көрбөхтүүр...

Сааскы талах сэбирдэյәр  
Самыыр таммаңа олорбут.  
Күөх чөмчүүк ол таммакха  
Күн чаҕыллара ооннууллар.

Билэбин, сотору күн уотун күлүмэ  
Күөрэгэй күөмэйигэр кутуллуо —  
Чэгиэн күнүнэн биһигини эбэрдэлии,  
Дыкти тойтуганан туундара туолуо.

Спидолатыттан обонньор арахсан,  
Испимскэ маһынан хастан,  
Куһаң түүллүү хобдох сонуннары  
Хостуур быһынан, кулгаабын ыраастыя.

Көһүйбүтүн көннөрөн, ол эрэ кэнниттән,  
Көп лабыкталаах томторго барыаң,—  
Үрдүс бөрөлөртөн, атын да ёстөөхтөн  
Улуу Ийэ сирин баайын — табаны харыстыны.

\* \* \*

Уу-чуумпу...

Арай мин айар санга ырыам

Күнү нарын тылларынан уңугуннара

Көтөр

Туундара киәнг дуолунан.

Оол көстөр булғуннъах үрдүгөр

Сааскы курупааскы курдук эриэн ураңаңа

Билигин

Тымтан саңаңа умайдыңа...

Ийэм нарын илийлэриттэн

Сиринэдийбит уоттан

Таба үүтүнүү үп-үрүн буруо

Күнү утары набыллык үөһө дайара

Оо, үчүгэйиэн!

Уу-чуумпу.

Ырыам устар

Сырдаан эрэр туундараңа.

Үөрүү долгуннарынан ыга кууңуллан

Сүрэжим миннигэстик сылаанийар.

Эмиэ бу түүн хаана суюх ааспытыттан,

Үңүктан эрэр сарсыарда ичигэһиттэн

Үонна дьонкго тугу эрэ онгорбуппуттан

Мин үрдүүбүн, өрөгөйдүүбүн!

Ол эрэн

Күн мангнайгы сардангалара

Талах чараас сэбирдэхтэригээр үнкүүлээтэхтэринэ

Сүрэхпэр хаттаан сабыллар

Киәнг, чәэлэй санаа:

Билигин баар буола түстэрбин  
Киниэхэ ханаң да кэлбэт дьолун  
Суюхтуу ытыыр  
Эскимоска кыыс аттыгар,  
Уонна амарах тарбахтарбынан  
Кини баңса санаалыы дириң  
Хара харахтарыттан  
Ахтылбанынан туолбут кутурбаны  
Сымнаастык, сылаастык сотуохпун.

|  
Бэлэхтиэм этэ ол кыыска  
Бу ыллыыр ырыабын,  
Күүттүн, күүттүн кини  
Кэлэр кэнчээри ыччаттарыттан  
Үгүс үйэлэртэ тийнээр үрдүк әрэли!

\* \* \*

Тың хатынта хоһооннорбун  
Саңах кырытынан мәччитә сыйдъан,  
Бәйәм да билбәппинән ардыгар  
Табаһыттарга ымсыырабын.

Киниләр курдук, араһа,  
Күүс-уох эстәрин билиммәккә,  
Кутаа оттунан тахсар саһарбаны,  
Кыл түгәнә кәрә түгәни  
Көрсөрүм буоллар, хойуу чәй иһә,  
Доботтордуун сәләһә,  
Доргуйар бу кыһынгы тайбада  
Дыиәбәр курдук сананыам этә.

Санаа курдук үөһә тардыһар  
Сылаас кутаа төлөнүгәр  
Сыраллыбыт чааннык үңкүүлүүр,  
Биәлсәр қыысчаан, эт әрә,  
Сүүскә быйчыгыраабыт көлөһүн  
таммаңа,  
Сүүмәх баттах, кырыарбыт хаас  
Эйиэхә тугу кәпсиирий?  
Эт әрә, баҕар, хом түһүү буолаарай?

Оо, суюх. Оиннук буолбатах —  
Бастың табаһыт ханаң да  
Билиммәт санааргыры.  
Ити көлөһүннәэх  
Инчәбәй баттах сабар сүүһүгәр

Йиңән-бүгән сылдъар үгүс кистәлән —  
Нағыл-холку сүрәх кутаата  
Үонна ырыа барыны тыынныыр  
Уран дыкти алыба.  
Дыэ, ол иһин,  
табаһыт дојотторбор,  
Ырыа айабын (хаһыыта суох  
ырыаларбын),  
Ыраас хаарга тың хатыыта  
Көнгүл көччүйдүннэр  
Көй үгүс таба үөрүнүүн  
мин хоһооннорум.

## АКАА КӨНДИЭБЭ

Туундарам устун тымныы тынынан буруолуу,  
Бүтэй чуумпу ообуй ситимин хайыта тыытан,  
Күн тахсытын көрсө, саһарбаны тутуох курдук,  
Ким эрэ көтүтэр  
күүстээх ыттарынан.

Дынти — бачча эрдэ кини тугу көрдүүрүй бу?  
Ханнык кынаттаах санаа тиэтэтэрэ буолуой?  
Бинтэр дорбооннору томтордорго тоһоболуур дуу?  
Бинтэр чуумпу ообуй ситимин алдьатаары сүүрдэр  
дуу?

Дээ итини сојотобун кыайыа дуо кини?  
Хата, чуумпу ообуй ситимэр бэйэтэ кинрэн биэриэ!  
Оччобо  
үүктубатах баџа санаа эрэ буолан,  
Кини үрдүнэн ааһыа тымныы тыына буруолаан.

Туундарам устун тымныы тынынан буруолуу,  
Бүтэй чуумпу ообуй ситимин хайыта тыытан,  
Күн тахсытын көрсө, саһарбаны тутуох курдук,  
Ким эрэ көтүтэр  
күүстээх ыттарынан.

Тугу көрдүүрэ буолуой кини? — Ахтыбыт баџа  
санаатын!

Сааскы чараас саһарбалыы уяғас,  
Кырасыабай кыыс уоһунуу намчы, сылаас,  
Киһи аайы көстүбэйт истинг баџа санааны!

Оннук баџа санааттан хоту сирбитетгэр  
Хас сүрэх ахсын итии тынын илгийэр,  
Оннук баџа санааттан дыыл хайа баџаарар күнүгээр  
Хотугу сир кыратык да буоллар итийэр.

Туундарам устун тымныы тынынан буруолуу,  
Ким эрэ көтүтэр  
                          күүстээх ыттарынан.

Истэбигт дуо,  
                          ити мин кырсаһыт убайым  
Сыарба мунгунан кылааттаах  
                          эһиэхэ көтүтэр.

\* \* \*

Бу бороохтуйан эрэр тугутчаан  
Букатын кими да билбээт,  
иийэтиттэн ураты.

Аныаха диэри көрө илик кини  
Арангаччылыхаах ааттаах  
айбыт абатын.

Оттон ол абата,  
Былаажайга былдьаппатах буоллахына,  
Манна чугас баар буолуохтаах.  
Кини манна

биир быыкайкаан сүрэх  
Ахтан мунгнанаарын  
таайбата абалаах.

Тугутчаан олус да баџарар,  
Обо дъолуттан туймаарыйа,  
Абатын кэтийт ойођохун  
Аччыгыйкаан муохунан  
аргыйй кэйэ оонньуон!

Олус да, олус да баџарар  
Обо курдук эгэлгэлэрэ,  
Абатын уохун антах анъян  
Амтанинаах аһы былдьаан аһыян!..  
Тобуоруһар буур табалары  
Тугутчаан эрэнэ, ааџа көрөр:  
«Аны ити элэмэс буур буолаарай?  
Эбээтэр ол улахан маңаас?..»  
Оо, суюх! Биирдэрэ даџаны  
Баџарбат кинини таптыы сылдылан...

Ийэтэ буоллағына  
муннунан  
Имнэнэр: «Баран ис, тохтоомо», — диэн.  
Оннук көһүтүүгэ,  
ахтыга,  
айаңга  
Ааһаллар тугутчаан күннэрэ.  
Эргэрбит мусос буоланнар  
Түһэн хаалаллар ханна эрэ...  
Оттон айбыт абата  
Мэлигир. Мэлигир...  
Тыаллар — аччыгый абааһылар —  
Тугут харағын таһыйяннар,  
Үү таһаараплар...  
Оо, ханаң эрэ күн үүнүөбэ,  
Ол күн кини дъэ өйдүөбэ:  
Олох диэн кини баҕарарынан буолбатын,  
Киниттэн ыйыппакка устарын;  
Киһи эрэ буолан  
Айыллыбыта буоллар,  
Олоруох эбнитин  
Хайдах баҕарарынан...

\* \* \*

Мин таптыр,  
Били бугулу-игили лабаалардаах  
Имигэс үрүччэлэрим —  
Истнүү ырыалаах иирэлэрим,  
Томороон тымныйттан  
Тоонгон титирээхтииргитин көрө-көрө  
Ыарылаахтык ытырбахты  
Сүрэхийим мөбөр.  
Билэбин  
Тобо маннык хобдох

дышлбаламмыккытын:

Энхи ылбаадай,  
Күөх ытарба ырыаларгытын  
Турута тыытан ыспыта  
Күһүнгү күпсүөр,  
Бөгүөрбүт уоскуутттан өксүөн  
Өнгө, кыната суюх кетөрдөрө буолан  
Тохтубуттара тоң буорга...  
Ол эрээри,  
Олус санаабытын түнэриимэн дуу,  
Уот куйаас умнуллубат  
Ахтылбанинан суһумурдуур  
Күөх халлааным далыгар  
Күллэрэстиэ сип-сибилигин аал уот!

Үлүйбүт эрэйдээхтэрийн үрдүлэринэн  
Дайа сонньуођа  
Төлөн кынатынан сааһы сипсийэ,  
Мин таптыр,

Били бугулу-игили лабаалардаах  
Имігэс үрүүчэлэрим —  
Истиң ырыалаах иирэлэрим,  
Тулуйа түһүнг әрэ қыратык,  
Тулуйа түһүнг:  
Өрөн бүтээрэн эрэбин  
Үрүг тыынгыт өллөйө буолбут  
Ырыабыт күөх ытарба оһуорун!

\* \* \*

## *Бырааппар Қоляңа*

Буруолар...  
Буруолар бургучуйа  
Таргыы сыналлар  
Үрдүк халлаан сүүһүгөр  
Үйэ тухары сүтээриллэр.

Хаһан эрэ кинилэр  
Халың ыарбалар этилэр.  
Хатан,  
Үокка умайдылар,  
Дъонгио  
Сылааһы куттулар.  
Киниләргэ  
Маарыкныбыт.  
Көрдөен булар санааларбыт  
Айымныбытыгар киирэллэр,  
Онтон дьону ититэллэр.

Олох олорума эн,  
Сығыны  
Умайар синктеэх ыарбалыы...  
Бил, ейдөө, бәйәбүттән —  
**ити**  
Итиини биәрәринг-биәрбәтинг!

## ХР. КУРИЛОВ ҚЭРИЭННИГЭР

Кырдыны үрүнг хаарынан

көмүллүбүт баттахтаах

Мин сүдү, мин ытык

кырдъабастарыам,

Биһи ханаң да истибэтэхпит

әһигиттэн

«Олох уустук... Олох тыына ыар...»

диэн тыллары

Өскөтүн,

сүрэхтэр аайы тиййэр

ыллыктардаах

Эһи арыйбыт

амараах суолгутугар

Олох ыарыттан

ытамныйар киһини

көрүстэххитинэ

Хайаан да этиэххит:

«Суюх, биһиги кэлбэтэхпит

бу тыллары этээри,

Кэлбиппитет

хас биирдин сылаас тыыныбытынан,

Хас биирдин эрэллээх хардыбытынан

Бу олообу, бу сири

сырдык, кэрэ онороору!»

Мин сүдү, мин ытык

кырдъабастарыам,

Биһиги омукупутун хаалларан

абыйдаан иһөйт...

Ол иһин буоллаға  
күһүнкү харанга түүннэргэ  
Үрүн Бөрө курас үрэбэр  
хаар эбэ ытырыа...

Ол онтон дууһабар  
хара былыттар усталлар  
Күн сырдыгар талаһар  
мин санаабын сабардыы.

Ол эрэн, биләбүйәт, мин ытык  
кырдъаастарыам!  
Кылгас түүн курдук  
курутуйуулар ааһалларын.  
Бүөбәйдәэн ииппит уолаттаргыт  
эһи суолгутун  
Чинг күүстәэх атахтарынан  
инники сангалыы салгыллар.  
Бәл түүлгүтүгөр да киирбәт  
дьиктиләри  
Кәбәбәстик бар дьонноругар  
бәләхтиир буоллулар.  
Мин эмиэ инники иһәбин.  
Үөрәбин. Үөрүүбүттән ыллышыбын.  
Ол ырыам  
· көтөр  
туундарам үрдүнән  
Кәрәбә угуйа,  
сырдыкка ыңыра.

\* \* \*

Дима Михайлов кэриэхигэр

Илэ курдуга...  
Түүл-бит  
Аас туманыгар муна,  
Көтөрүм,  
Илистэ, мунгана,  
Эмискэ  
туюх эрэ  
Ил гына  
Таарыйбыта мингин,  
Соһуяа уонна үөрэ  
Онно истибитим  
Сүрэжим  
Сүүнэ сүтүгүн —  
Доборум,  
Дьоллоох күлүүгүн!  
«Ити аата,  
Ол оһол — сыччах түүл  
эрэ этээ!

Ити аата,  
Доборум тыыннаах  
бэйэkkэтээ?»...

Хаһыытаат,  
Олоро биэрэбин  
ороммор...

Хабарђабын  
Дириг кутурбан бобор...  
Оттон

ханига эрэ  
Ырыых-ыраах,

Кини дыкти кэрэ  
Ырыната быңылаах,  
Иниллэр...  
Инийер...  
Дима  
Ити эн туолуохтаах  
    ыранг,  
Ити эн буолуохтаах нотанг  
Илэ бэйэлэрин  
Иэйэ,  
    аймана,  
    көрдүү  
Толороллор үөрүүнэн  
Толооннору күнүс-түүн.

\* \* \*

Көлүүр табалара барахсаттар...  
Кинилэр эмиэ,  
Киһи курдук,  
Атын-атын аналаахтар.

Моойдоругар этигэн чуораан оонъуурдаах  
Мааны табалар абыйахтар.  
Киниләри иччиләрә  
Харахтарын харатыны харыстыыллар:  
Ыларажан таһадаһы тастарбаттар,  
Ас амтанаабын аһаталлар.  
Киниләри келүйәлләр  
Кыыс оюо әргэ әрэ сүктәригәр,  
Эбәтәр уол кәргэн кәпсәтәригәр,  
Эбәтәр иччите  
Нүһәр кәпсәтиигэ тәринәригәр...  
Ону таһынан  
Ураты харыстаах,  
Ураты быыраттар быһый атахтаах  
Мааныланар табалар бааллар.  
Ити табалар  
Чулуу күрәхтәргэ  
Иччиләрин бириискә тиксәрэлләр,  
Эбәтәр суһал ыңғырымылаах түһүлгәләргэ  
Үтальыплакка түргэнник тиәрдәлләр.  
Ону таһынан  
Ыал аайы бааллар,  
Кырдъябас ыт курдук сымналас табалар.  
Ол табалар

Арахсыбат лээмкиттэн  
Ойоғосторо, ныилбэктерэ  
Элэйбит буолаллар.  
Дъэ итинниктэр  
Сылайбат сындааңыннаах  
Дынгнээх көлүүр табалара.  
Мас тиэнэр кыһалба кыһайдына  
Бастаан кинилэри маамыктыыллар,  
Таһаңас таһар наада туһаайдына  
Кинилэри эрэ эрдэ тутааччылар.  
Оттон уһун көһүүләргэ  
Лээмкиләр  
Кинилэр моойдоруттан арахпаттар...  
Тоғо куһабан буолуой  
Моойдоругар чуорааннаах  
Мааны табалар бааллара,  
Хайдах табыллыай ыал ааттаахха  
Аллаах айан табата суоңа.

Ол эрээри,  
Олох табыллыа суоңа  
Ол ойоҕоҳо элэйбит түүлээх  
Кырдъаңас ыт курдук сымнаңас  
Көлүүрүнг табата суох буоллаңына!

\* \* \*

Ыңыллан-уччуйан хаалаары  
Ыстангалаһар табаларбын  
Эккиретиһэн  
Эләнгәтән иһәбни!

Тугу эрэ миәхә биәрән,  
Тугу эрэ дубук уунан,  
Толооннорум силәллән  
Туора ойон иһәлләр.

Оттон киәнг саҗахтарым  
Ойон иһәр табаларга,  
Эриллә түһәр маамыкталыны,  
Эйәнгәләһэн көстөллөр.

Түлүөн түргэн түгәнгә  
Талыы табаны  
Таба тайанаары,—  
Маамыктабын бырабаары  
Маңыйса сатыбын.

Үтүө дуу,  
Үтүгэн дуу түбәһиән билбәппин,  
Биири эрэ  
Бигэтик биләбин:  
Ханыл күүһүн харыстаабат  
Табаны хайаан да  
Таба харбыам! — диән.

\* \* \*

### Тыалга ибигирии

хамсыры

Дынкти лабыкта кэриэтэ,  
Хонооньут уоһум абыллы  
Үөр табаларбын үмүөрэр.

Оттон мин таайа җатыбын  
Туохтан үөрүүм өнүйбэтийн:  
Иэйни тунгуй чыычаабын,  
Иэрэ кубатын кэлэттим?..

Бэлиэр мэлийдэ айылбам  
Дүүнхабар дук гыммыта:  
Көтөн хаалыхахты дайар  
Долгун уонна болбукта сыта?!

Мин туспар тэһиннээтэр  
да,  
Түбэхэ түспүт дъоллоох  
түгэн  
Кынатын тылаһа эрэ  
хаалла...  
Туох тутаый, дъэ,  
үөрүүбэр?..

Тыалга ибигирии хамсыры  
Дынкти лабыкта кэриэтэ,  
Хонооньут уоһум абыллы  
Үөр табаларбын үмүөрэр.

Туох тутабый, дъэ,  
    үөрүүбэр?  
Дууһабар -- тыал-куус,  
    аймалџан  
Ити табаһыт дъоммор-сэргэбэр  
Истиң ырыаны аյар  
    баҕаттан.

\* \* \*

Үчүгэй да ырыа миөхө  
Бэбэхөэ ыалдыттаабыта,  
Киниллиин, бииргэ иэйэн  
Мин сүрэбим ыллаабыта.

Санаабытм сэмээр: «Дьонгио  
Бэлэхтиэбим сурыйаммын...»  
Ыалдыт киирэн кээлтэ хоспор..  
Мин эппитим оргууй: «Сарсын...»

Сарсынгыны кэмэ суюх  
Кэтэспитим. Ханна баарый...  
Көһүт да суюх, ыңыр да суюх,  
Ким да аспат хөхум аанын.

Хайан көрдүм ырыам сылаас  
Суолун, булчут кэриэтэ,  
Ханна да суюх. Хаар ып-ыраас,  
Оттон дууham иччитэх.

Үрдүк дьоллуу көстөн ааспыт...  
Хоргуттаңа миигиттэн,  
Кыраha оhyор хаалбыт  
Ол бэлнэтэ түннүкпэр.

Муус чолчу буолан, бабар,  
Ол турдаðа.. Албаñaаммын  
Эйигин таах куоттарбыппар,  
Көре ырыа, бырастыы лын.

\* \* \*

Таһырдъа тыйыс буурба төһө да улуйдар,  
Халлаан дьоло — күн төһө да көстүбэтэр  
Мин хара сарсыардаттан умсугуайан  
Сүрэхпэр түмәбин күн көмүс утахтарын.

Дъэ, олус сөбө махтайдым —  
Бу эдэр үелээнни поэтым  
Ыллаабыт күндү қырдалларыгар  
Илбис хомуһунა — сарданалары  
Ылбабайдык да ыспыт әбит!

Сүрэбим үөрэ,  
Дууһам сырдыы  
Хас хардыым ырыалыы аабыллар,  
Хас тыныны ырыалыы дынэрэйэр.

О, маннык кэрәкәен ырыалар  
Мин сүолбар  
Өрүү тосхойо турдаллар!

\* \* \*

Миигин үөрдүөх-көтүтүөх үчүгэй күннэрим,  
Ыар санаанан ыга ындышылаах да күннэрим,  
Тэллэйгэ үлүхүйбүт табалар буоланнаар,  
Эгил-тэгил түсүүнэ, миигин көрсө ыксыыллар.

Үтүмэн үгүс күннэри күүтэбин сәмээр.  
Сүүс сыл буола, булумахтаана дъөрбөлөнүн!  
Ол эрээри оччо уүннүк олорор, сэгээр,  
Ыараахан — өрүү өһөс дыылбалыны өрөлөхүү.

Билэбин, эмискэ күөйэ хаамыа күтүр түүн,  
Там гыммакка ыйыстыя сүрэх сырдык ыратын.  
Сингирбит харахпай саба быраңыа серүүн,  
Хара хаймыылаах, өнгө тахсыбыт былаатын.

Алаарар күөхтээх күлүмүрдэс халлаан  
Анныгар тыыннаах сылдьар кылгас онгоңуум  
Аймаабат миигин, тонкуу хаары атаралаан  
Алыны туоруум—оччою дыэ этинг: «О, хоһуун!»

Миигин үөрдүөх-көтүтүөх үчүгэй күннэрим,  
Ыар санаанан ыга ындышылаах да күннэрим,  
Тэллэйгэ үлүхүйбүт табалар буоланнаар,  
Эгил-тэгил түсүүнэ, миигин көрсө ыксыыллар.

Ырыалаахтарын — ыга тутан түөспөр ымыылыам,  
Ынчыктаахтарын — бэл олору да тукалатыам,  
Оччотугар эрэ олох нахтолоо сүрэжэ  
Ордук көрэ әбитин билгэлиэм турда ба.

## СААСКЫ ХОНУУГА

Доборуом, тохтуу түһүөх  
Дынктиләэхэй бу сааскы хонууга,  
Күлөр күөхтөн сүрэх үөрүөх,  
Кэрэтин ньин чызычаах тойуга!  
Базарда сүрэх

ырыа ыллылан

Бу күөх саас  
күндүл күн түүнан.

Ырыа — сүрэхтөн тахсар

Ыра санаа, өй күүхө

Саңахтары арыйа

Сэргэх уонна көрбүөччү буоллун.

Көннөрү харах көрбөтүн

Кини биллин, кини көрдүн.

Ким көмүс нъээкэ уйата

ыңыллыбытый?

Ким кыната

аймана тыаһырый?..

Үчүгэй да буоллаба

сааскы хонууга

Үет талах сэбирдэхтэрэ

Үөрүүттэн сөгөс гына түһэллэрэ.

Үчүгэй да,

Үөрүүлээх да буолла ба

Ыам ыйын

ып-ыраас халлаана

Санаа курдук

саңахтыын ырааһа.

Биһиги үрдүк дьолунан күүрэбит,



\* \* \*

Абуче!.. Туундара эбэкээнисэм,  
Баттабын манхайбытыан!  
Экэйэ кырдьан бу бэйэлэнкинг,  
Эбэтэр санаада баттаттыан?  
Тугуй бу? Быный кынаттаахтарынг  
Тобо эрэ чуумпурбуттар,  
Түйаара көтөр кынаттаахтарынг  
Туоххаһыйбыт курдуктар...  
Этэн бүтээт мин көрбүтүм  
Эбэм тыйыһыра түспүтүн:  
— Иһит, икки атахтаах сиэним,  
Бэйэбин эрэ билинэр биэбэйим!  
Сүбэбин истибэтэбинг ыраатта,  
Сүрдээх өр буолла, быданнаата!  
Сиэнисэм, санаабын да астахпына,  
Син биир сылдыынг талбыкынан...  
...Толору сөбулэспэтэрбин да турбутум,  
Тыал таһырыгар иэдэспин тоһийбутум...



## ЮҚАГИР ҚЫНЫН ҮРҮАТА

Барбыт сүолгун туюхханың  
Одуулаңар киэнг туундара,  
Халлааным үөрбэг буолла,  
Хаарыан күнүм күлбэг буолла.

Үөрэх қыйаар туундаратын  
Унгуор тиййээт тэннө охсууй,  
Сәмай сүрэх муспут тылын  
Сәмээр этиэ бу күөх урсун.

Үөрэх ыыппат буоллаңына  
Таптал ыытта түстүн манна,  
Киэнг туундарам имэ кэйиэ,  
Күнүм үөрэн дьиэрэн тэбиэ.

## ИЙЭМ СҮРҮКТАРЫТТАН

### Суруйбут киһиттэн

Туох баар буолуой  
Бу күн аныгар,  
Эйиэхэ  
Бу күн сириң үөрүүтүн, хомолтотун,  
Алтыспат амтанын,  
Бу умнубутуң өйдүү сатырырды  
Чыпчылыңныр сулустаах халлааны,  
Бу айаас тыаллар, өксүөннэр  
Энгин араас эгэлгэ тойуктарын,  
Бу ахса suoх өңнөөх ырыалар  
Аптаах ахсым долгунарын,  
Бу сайаðас саналаах  
Араас санаалар төлөннөрүн —  
Барытын хардата suoх бэлэхтээбит  
Хаарыган киһигиттэн  
Кэлэр суруктартан күндү?!

Ол суруктар,  
Ийэ баражсан оботугар  
Баðарар бабатын кынаттарыгар  
уйдаран,  
Сир шарын эргийэ көтөн,  
Оботун көмүс төбөтүн имэрийэр  
Сылаас ытыстар буолан кэлэллэр.

Эн санааðар оччобо  
Эн тулайт ордук сырдаабыкка,

Түпсубукка дылы буолар.

Уонна

Бачча сааскар дылы аахайблтах  
Арылхай сарданалаах сабахтарын  
Эриеккэс дынктилэринэн  
Эн хараххын саататан кэлэллэр.

Бар-дъонуом,

Эңиәхэ көрдөрүөхпүн баарабын  
Мин ийэм сорох суректарын  
Мин сүрэбим хайдах аахпытынан.

### БАСТАҚЫ СУРҮК

Оңоккоом!

Эн суругунг кэлбэтэх күнүгөр  
Мин халлааным,  
Ибили сыйыйбыт сангыйах курдук,  
Ыбыс-ырахан буолар.

Оччою

Ханнык диэбит ылааны күнгэ  
Мин санааларым  
Түүнгү ыйдангаца бөрө ыспыт  
Табаларын курдук бытаналлар.

Оттон бүгүнгү

Эн суруккун туппут күнүм,  
Мин бастынга былаатым буолан,  
Эн суругунг сылааһынан  
Илгийэр ибис-итиитик.

Эн ыылпыт суругунг

Түөрт кырыылаах үрүнг күн буолан  
Мин илинбэр эргийэр,  
Кини мин әлбэх сааһым  
Халынг хаарын ууллара тэмтэйэр.  
Мин эн суруккун,  
Сылаас, барбыт чэй онгостон,

Бэрт бытаанык, сыйайи иниэбим.  
Ол эрээри эн санга суруккун  
Утальппакка көтүт мин дийки.  
Мин халлааммын эмиэ  
Илби сыйайбыт ыар саныйах онорума.

### ИККИС СУРУК

Быйыл таба туруга үчүгэй.  
Урукку курдук, аны табалар,  
Үрүнгү күнгү санааргыы, ырбаттар.  
Аны манна элбээн эрэллэр  
Табаны сатаан табалыыр ыччаттар.  
ОНТОН били эн аяаанаабыт  
Элэмэс эрэйдээбинг  
Олус кырыйда дэхэллэр.  
Кини ахтылбаннаах харабынан  
Күпү быха эн барбыт суолгун,  
Көхүтэ, көрөн тахсар дэхэллэр...

### ҮҮҮС СУРУК

Мин кыра эрдэхпинэ обонньоттор:  
«Туундарабыт барахсан сыта холлон  
Кыыл табалар дъалты күрэннилэр»,— дийллэрэ.  
Оттон аны  
Ол обонньоттор:  
«Кыыл таба биңги туундарабытыгар  
Олус хойдон үескээтэ»,— дэхэллэр.  
Ол аата аны биңги туундарабыт  
Эмиэ үчүгэй сыйтаммыт буоллаң!..

### ТӨРДҮС СУРУК

Эн эрчимиң күн айы э биллэн истэйэ,  
Оттон миэнэ күнтэн күн көбүрүүр.  
Эн өйүнг-сандаңг күн айы э биллэн эрдэйэ,

Оттон миэнэ сылпышыр, мөлтүүр.  
Онон буоллаңа буолуо —  
Мин өрдөөнгүттән эйиэхэ этиэх буолбуппун  
Тамты умнан,  
Эппэккэ сыйльдар эбиппин.  
Төбөйум,  
Бука диэн утальппакка  
Бу мин күммүн  
Нева эбээз  
Бэлэхтии обус  
Уонна киниэхэ сибис гын:  
«Эбээ, бу эн оболоргор — ооншыур.  
Сырдык дьоллорун эн оболоруж  
Бука кытаатан төлө ыһыктыбатышнар  
Уонна ол дьоллорун  
Оболоругар,  
Оболорун оболоругар хааллардыннаар!..»  
Ихнээ диэр.  
Уонна, төбөйум,  
Бука диэн түргэник  
Бэлэхтии обус бу тимири киниэхэ.  
Нева эбэ  
Ол элбэх да элбэх оболорун дьолун  
Амарах илиитигэр  
Кетөбөн турдаңа!

#### БЭҮНС СУРУК

Эйиэхэ тиййэн көрсөн кэлбит киһи  
Элбэх кэрэ қэлсээниттэн  
Мин ярангам сырдаата, сыйлыйда.  
Арай биир эрэ тылтыттан  
Ангылыс гынна миэхэ тымныы.  
Төбо, обокком смынха,  
Арыгы диэн абааны уутун  
Амсайарынг буолуой?!

## Онтон атын

Онгорорунг суюх буолан туюххаыңаңын дуу  
Ол дойдуга эн  
Ол аптаах абааңы уутун  
Утак оғостоору,  
Баңатыйан  
Барбатаңынг буолбаат!?

Ол киң сиргэ эн  
Үчүгэй өйүн-санааны  
Ингэринэ барбытынг буолбаат!  
Уонна ол ингэриммит өйгүн-санааңын  
Кыра иниләртәр абалан  
Бэрситэлиэхтәэххин әбәэт!  
Уонна ол  
Ингэринэр үчүгэй өйүн-санаан  
Эйиэхэ сочко иччитийэ илик буолуохтаах.  
Онон, кэлэйдэбүнэ, эйигиттэн,  
Эргиллибэттии, көтөн да хааллаңына  
Көнүлэ буолуохтаах!  
Обокком эрэ буолларгын  
Аны абааңыны  
Амсайыма.  
Эн иниләринг эйигин,  
Элбэх өйүнэн байан кэлэргин,  
Олуңун диэн көһүтэллэр...

## АЛТЫС СУРУК

Миэхэ дыкти хоппону бэлэхтээтилэр!  
Ол хоппром ити эн  
Энээрдэхэн сылдъар дьонунг  
Эриэккэс олохторун, үлэлэрин  
Энчирэппэккэ кэпсии туар.  
Ол хоппром мин уһуктуом быдан инниттэн  
Кэпсээбитинэн баар,  
Оттон киэхе, мин быдан кэннибиттэн,

Олус хойутаан утуйар.  
Биһиги өтөрдөөбүгэ диэри,  
Биһигиттэн эрдэ турар, хойут утуйар  
Күн анныгар ким да суюх дии санырыбыт  
Күнү быһа үлэбитин үмүрүтэ сатырыбыт.  
Онтубут баара  
Ити эн энгэрдэһэн сылдъар дьонунг  
Биһигиттэн быдан эрдэһит,  
Сындалыйбат сындааһыннаах  
Хатаан дьон эбитет буолбаат?!  
Итинтэн мин олус үөрдүм:  
Эн ол хатан дьонтон хаалсымаары,  
Хатаамахтаһан,  
Хата бэйэнг хатан өрэһэ буолан төннүен.  
Оттон ол өн ингэриммит эрчимниг қэлин  
Эн ишилэргэр игиэбэ:  
Оччобо биһиги туундарабыт олою  
Ордук сылаас сыдьяайданыа,  
Оччобуна кырдъаастарбыт дабаны  
Эдэрдэрин эргитиөхтэрэ...

### СЭТТИС СУРУК

...Обоккоом,  
Эн бу кэнники суруккар  
Аан бастаан  
Дъахтар илиитин сыта билиннэ.  
Тугуй?  
Туспа буруо таһаарынан  
Туундарабын үөрдөр санааланынг дуо?..  
Эт эрэ.— Мин дьүүгэлэрийн кордөһөллөр.  
Хайдах кыный ол эн холумтанигар  
Үккүннэх угарга сөбүлэспит обо?  
Үоту төһө түргэнник уматарый?  
Аны оттубут оһою  
Буруутунан тулуппата буолаарай?..

## АХСЫС СУРУК

...Хаартыскабын туттубут...  
Мин дъүөгэлэрим — эн эбэлэринг:  
«Юкагир кының буолбатах эбит дуу», — дэстилэй  
Чэ, ол тух буолуой, сүрэбэ эрэ сылаас буоллуу  
Эн эбэлэринг сурааллар:  
«Тигэр сингэ хайдах үүнүй?» — диэн.  
Аны хабды курдук  
Халты-мүлтү хаамтарара буолаарай?  
Эбэтэр сааппас тыал оту охторорунуу  
Көбүс-көнөтүк ытар дуу?  
Уонна кинилэр ыйыталлар  
Дьиэтин тэрилини илинтигэр хайдах тутарын:  
Кыныл оютун көтөөрүнүү дуо?  
Бинтэр хардааңы туора кыбынардыы дуу?

## ТОХСУС СУРУК

Бүгүн эн эбэлэринг, эгэлгэйтэн  
Истэригэр тугу да киллэрбэйтэр.  
Ол иһин кинилэр санаалара,  
Охтубут табалыы, эрэйдэнэр.  
Онон эн кинилэр тылларын  
Олус дирингник ылыныма.  
Кинилэр этэллэр эш киһинг туһунан:  
«Сирэйэ-хараа сыйыта бэрт», — диэн,  
«Сүрэбэ да сыйы буолаарай», — диэн.  
Кинилэр этэллэрниэн эн киһинг сэбэрэтигэр  
Көстөр үү ханнык эрэ կүлүк:  
«Сүрэбэ эмиэ онуук буолаарай», — дэхэллэр.  
Оюоккоом, эбэлэринг эрэйдээхтэр букатын  
Истэригэр тугу да киллэрбэйт буолбуттар.  
Онон эн кинилэр тылларын  
Олус чугастык ылынымаар.  
Эн шти туһунан ыйыт чингник  
Бэйэн эрэ сүрэххинтэн, сөп дуо?

Оо, эн киһинг кэлин тиййэн  
Эн тиэргэниг көп хаарыгар  
Чээччэйбит эрэ суолун хааллара  
Дъэллик эрэ санаалаах буолбатар!

### ОНУС СУРУК

Эбэлэргүй этэллэр: «Дъэ ханан абалан,  
Кэргэнийн кердөрөр киһиний?» — дэхэллэр.  
Уонна этэллэр: «Уолбут ол дойдуга,  
Кеспеттүү, олохсуйдаа дуу? —  
Хайдахтаахтык да дойдутун абыннаар  
Көхөн кэлэр бырааба быһылыннаа.

Кэргэн дийн эргэрэн бардаанына  
Киэр эхэн кэбинһэр турку буолбатах дэхэллэр».  
Тобойуом, эн эбэлэргэр өһүргэнимэ,  
Кинилэр үчүгэйи эрэ баҕаран  
Итинник илэй-балай кэпсэтэллэр.  
Манна да кыргыттар олус тубустулар,  
Оччо кэрэлэр, оччо номоҕоттор,  
Олортон биир кыыс өрүү таарыйар.  
Эн тускунан сураан тахсара:  
«Ханан кэлиэбэй?» — диехтиирэ.  
Ол барахсан амарах сүрээз  
Эн тускар аһаас быһылаа.

### УОН БИИРИС СУРУК

Биһиги эмис киирдибит эн дэмэбэр,  
Эн сонуннаах суругунг эйгэтигэр.  
Эн истинг тылларгын,  
Эн табанг суолун сонордуу,  
Эмис үөрэ батыһан киэбиг.  
Эбэлэргүй этэллэр:  
«Этэр тыллара эриэkkэстэр,  
Этгээх таба курдук эмистэр,

Суругун кэпсиир сонуннара,  
Сааскы күөл уутунуу, сырдыктар».  
Мин да биллэхпинэ  
Эн этэр тылларыг дириң силистээхтэр.  
Онон буоллаӡына  
Эйигин илистэ көһүтэр  
Туундаран барахсаны сэргэхситэр  
Туруу, сонун санааны ингэринэн  
Туругуран эрдэбин!

### УОН ИККИС СУРУК

Эһиги обо эрдэбинээби анибабыт  
Олус эргэрдэ.  
Ол иһин  
Олох ыһыллан хаалыа диэн куттанан,  
Эн кэлиэххэр дияри алдьамматар ханых диэн  
Күүһүм қайтарынан харыстыы сатыбын.  
Эргэрээхтээминэ дағаны!  
Кини хаян эрэ тиэйбит оболоро  
Билигин бэйэлэрэ оболоннохторо...  
Санаа баттыыр күнүгэр  
Мин ол анибалыын,  
Тынынаах киһилиин кэпсэтэрдии,  
Ирэн-хорон кэпсэтэбин.  
Абант сордоох онгорбут тэриллэриттэн  
Аны мин бас билинбэр  
Ангардас ол аниба хаалла.  
Ол иһин, анибабыт аттыгар  
Санааба баттатан турдахына,  
Эн абант ыксатыгар  
Кэлэн тураг курдук сананабын.  
Оччобо мин истэр курдук буолабын  
Эһиги обо эрдэбинээби  
Эппит тылларгытын, күлүүгүтүн...  
Ондум дағаны, ол эн анибаң,

Олус өргөрдэ.

Эн кэлэргэр бүтүн тиййэр дуу, суюх дуу...  
Ону санаам хоппот буолла...

### Суруйбут киһиттэн

Ийэлэрбит эрэйдээхтэр суруктара...  
Кинилэр,  
Амарах сүрэхтэр сыдьяайдара буолан,  
Көтөллөр сир-планета үрдүнэн.  
Ол суруктар, оболоругар тиййэннэр,  
Отой умнан кээспиттэрин санаталлар.  
Утуйбут иэйнилэрийн уһугуинаараллар.  
Ийэлэрбит суруктара...  
Сып-сылаас, сырдык сыдьяайдаах,  
Утүө санаа кынаттаах,  
Сырдыкка эрэ ынгырар,  
Қырдыкка эрэ кучуйар  
Ангардас амарах суруктар  
Айыыбыт сирийн үрдүнэн  
Айанныыр бајас буолбатахтарын!..

\* \* \*

Ийэм кырыйда. Сааха да быданнаата.  
Иэгэйэ, таңхайа хааман бакаалаата...  
Үчүгэйкээн сирэйигэр эбир-дьирбин өлбээтэ  
Үөр таба мэччирэггин кэриэтэ.

Оо, арай, дыикти буурбанды түһэрэммин  
Олору барыларын көмө типтэрбин.  
Суох онгордорбун сыллар суолларын,  
Санаарбабыл сайбыт анхайдарын...

Билэбин омооно суох сүппээттэрин.  
Бабарабын, алгыыбын мин биири:  
Аны ийэм сирэйигэр эбийлибээтэр  
Аһыы-кутурбан, кырдыны бэлниэтэ.

Арай баар буоллун улахан үерүүттэн  
Арыллар мичээрин сырдык дьирбиитэ!

\* \* \*

Хаардаах ханыл буурбаттан  
Хабырынар курдук, яранга мастара  
Хачыгыраһан тыаһаабыттара  
Хас да хонно. Хаайтарыны буолла.  
Ханнык да айан-сырыы  
Харгыстанна-абырамнаата.  
Биһиги биригээдэбит  
Бэйэтэ бэйэтигэр эрэ хаалла.  
Суол-иис тумнары бүөлэннэ,  
Сурах-садык, сурук-бичик суюх.

Ол эрээри сүрэх-быгар бөбөх,  
Урукку ылбыт суруктарбын  
Ургум-эргим тутан аахтахпына  
Уоскуйууну-дуоһуйууну көрсөбүн.  
Үөрүү кынаттаах тыллара  
Үрдүбүнэн күөрөйэ дайаллар.  
Сүрэбүм-быгарым мантан  
Сүрдээх үчүгэйинэн сылаанныйар,  
Биир-биир, бу сурук тылларбын  
Минниигэс утактыы ыйырбахтыбын,  
Сад, паарка айгыр тыаларын,  
Сааскы кэм түүннэрин саныбын.

Хаардаах ханыл буурбаттан  
Хабырынар курдук, яранга мастара  
Хачыгыраһан тыаһаабыттара  
Хас да хонно. Хаайтарыны буолла.

Үүн хоролбон суолларбыт  
Улугура утуйбут курдуктар.

Сылы-ыйы быһа манныкка мин  
Сылдыыхпын син сөп этэ.  
Ол эрээри ыттарым барахсаттары  
Ордук долгуйа аһынабын.  
Үнүохтарын куодаһыныгар тийэ  
Санааба-оноою самнары баттатан  
Сытаахтыллар...  
Кинилэри кимнэрэ дъэгдьитиэй?!

\* \* \*

Күүтүү уонна ахтылбан  
Сиргэ күн аайы буолар,  
Ыңырабын ыраахтан  
Дойдум улуу куоратыгар.

Онмо ытык дыбарыастар  
Ааспүт үйэ аас буоругар  
Тирэнэн, былыттартаң  
Кәләр кәми одуулууллар.

Туундараңа хаар ыһыллар,  
Буркун ытыыр кәмигэр  
Мин сүрэйим ымсызырап  
Эн куораккар, эн таас дъиәбәр.

Арыт олус баңарабын  
Эн сангаң мин аттыбар  
Күн аайы чугдаарыбын...  
Манна хаалыам ол да буоллар.

Миигиннәэбәр табалары  
Ордук таптыыр эбит диэмэ,  
Чох хара харахтарын,  
Биллән турар, ахтыам сәмәэр.

Мин бу тыйыс туундараңа  
Олус, олус наадабын,  
«Туундараны быраңар  
Кыаңыг суюх!»— диир субабым.

Эк бэйэн кэл куораттан,  
Куорат олус суюхтуо суюңа,  
Күүтэр-ахтар мунгуттан  
Икки сүрэх быыһаныаба.

\* \* \*

О, олус да ынырык түүлгэ  
Мин ааспыт түүнгэ  
тимириэ  
сырыттым!..

- Мантан ииньэ сэгэргин  
Ончу көрүөг суюба! —  
Ким эрэ  
сэмээр эттэ.
- Таптал уйабас тылынан.  
Эйигин имэрийнэ суюба! —  
Ким эрэ  
сипсийдэ.
- Эн түөхүнг аны дьол төлөнүнэн  
Сылааннныйыа суюба! —  
Ким эрэ  
кингинэйдэ.

Ону истээт миэнэ  
Омунаах сүрэвим  
тэбийитин  
сүтэрдэ.  
Үйүүйбүт өйүм  
уолуяар хаһыы  
тамма ба буолан  
саккыраат

Ол таммахтан  
куйахам күүрэн  
куттанан  
үүнгүннум!

Тапталлаабым сылаас тыныныта,  
«Уоскүй» диирдни,  
сирэйбин имэрийдэ...  
— Уүхүктууй, добоччугуом,  
Түлэй түүн харангата  
хайы-үйэ ууллан,  
Саңга күн үрүччэтэ буолан  
Биһиги үрдүбүтүнэн  
дъэргэйэ  
устан эрэр!

## ЦИВИЛМА

Цивилма! —

«Өрүү чэгиэн ийэ буол!» диэн  
Өрөгейдөөх бу аат. Бэрдиэн!  
Субу содотох тыл буолбатах —  
Соргулаах алгыс ырыата:  
«Элбиих-элбэх оюлондоор,  
Эйэ түстээх олохтоноор!  
Сэбэрэбин кэбүннэримээр,  
Сир симэбэ эн дэтээр!»

Цивилма! —

«Сэрийн сорун билимээр,  
Сэгэртэйгин сүтэриймээр!  
Остуулунг астаах буоллун,  
Онно дьон мустан туойдун!»

Цивилма!..

Истибитим бу ааты  
Иркутскайга, монгол аратын  
Кэрэчээн биир кыыһыттан,  
Киэнг истиэп кыталыгыттан.

Цивилма!

Лны эйиэхэ түһаайан этним  
Алр туундара ожото мин:  
Өбүгэ алгыһын умнууаар,  
Өрүү чэгиэн ийэ буолаар!

\* \* \*

Өксүөн ардабын былыта будулуйар кэмигэр  
Араас санаалартан мин дууһам будулуйар,  
Дохсун таммах буолан кутуллар кэриэтэлэр  
Эдэр сааһым көрдөөх күннэрэ санныбар.

Самыртан сыйыйбыт ээбилле элгээигүэ сонуорар,  
Кураан күн куһугуруу көтөрүн суюхтаан,  
Ыалыкы титирии ытыыр ыарба быыһыгар,  
Кыһынгы чәбдик хаар барахсаны ахтан.

Мин эмис кыраман туундара элгээниң қыттытыгар  
Самыртан саһан, оночо анныгар нукуллан,  
Күндү Ленинград, эйиэхэ санаам талаһар  
Ким да миигин онно күүппэт да буоллар.

\* \* \*

Кубалар тыаһа суюх көтөллөр,  
Күөлләрә сайыһа көрөллөр...  
Киниләри аны күүтәлләр  
Күөх бааллаах атын күөлләр.

Хастара эрэ саас эргилләр,  
Хастара сураға суюх сүтәр?  
Аара силлиәләр түһәлләр,  
Ахсым этиң эмиә эстәр!

Қытылга киирән турабын,  
Кубалары суюхтаан соңгыйабын.  
Киниләр бу төрөөбүт күөлбәр  
Киәргәл обуруо этиләр.

Эбэм оһуорун обуруулара  
Эмиә манган куба курдуктара...  
Танаһы-сабы симиилләрә,  
Тобо эрэ кәлин сүппүттәрә.  
Қүйаар үөһә көппүттәрә дуу,  
Кубалар курдук кылбанғнаан?  
Сири эргийэ баартара дуу  
Сиэттиһән, тәңгә кырылаан?  
Қытылга киирән турабын,  
Кубалары суюхтаан соңгыйабын.  
Киниләр бу төрөөбүт күөлбәр  
Киәргәл обуруо этиләр...

\* \* \*

Алаһыай үрэбин кыйа  
Аргый абай наскыйа  
Музыка устар, дынэрэйэр,  
Мин сүрэхпэр иэйэр!

Кини ханнык эрэ  
Көрэ күммүн санатар,  
Сырдык кымы күлләрән  
Сылааннтытар, маннтытар.

Эдэр сааспыт кэмнэрэ  
Эргиллибэт иккинин.  
Билинәбит, ол эрэн,  
Баға санаа әлбәбин...

Төһөнү эрэ биәрән,  
Төлкөбүт анаабытын  
Ытыс үрдүгәр түһәрән  
Үлыхапыт дуо, барытын?

Ою-эдэр әрдэххэ  
Олохпут биир талбатын —  
Истибипит бу үрэххэ  
Иэйэр сүүрүк ырыатын.

Кинини үтүктәммит,  
Куба ојолорун кәриятә,  
Ыччаттар түмсәммит  
Үллаатыбыт да этэ.

Ыллаабыппыт биңги  
Ыраахха дайа, дайа.  
Ол ырыабыт билгин  
Қытылы ити кыйар...

Қини бүгүн хаамыстын  
Ыччаттары қытары,  
Қыннатаан, күн-сарсын  
Қиниләри атаараары!

\* \* \*

Халлаан сарыы ураһатын анныгар  
Олох умуллуох курдук сибилигин.  
Соботох сото баар  
Испинскэм хаатыгар,  
Кини билигин соботох эрэлим.  
Баҕар, күөдүйбүт төлөнүн эмискэ  
Тымныы чысхаан саба үрүөбө,  
Олох өрүһэ  
Хам тонгуо сүрэхпэр,  
Хам тонгуо онно ырыям үөр күстэбэ.  
Симик төлөнү  
Бүөлөэтэ тыалтан  
Ыбышым ныыгыл кириэппэс курдук,  
Төлөн күөдүйдэ  
Испинскэм маһыттан!..  
Эрэл кыыма күөдүйэр бу курдук.  
Күүтүү... Долгуйу...  
Көмүстээбэр күндү  
Тон лабаа умайан барда  
Тыбыргаан,  
Итини истээт олус да үөрдүм  
Сааскы этинги истибиттии санаан!..  
Бөбүөрбүт сулуустар  
Иттэ түһээри  
Мин кутаам тула үмүөрүһөллөр,—  
Төрөөбүт туундарам тыйыс өрээри  
Амарах дууһаң бу чааска биллэр...



## НҮННИЙ (номох)

1

Хойуу үөрдээх  
Хопто аймалбана абыраатà,  
Көй үгүс чыышаах  
Күйгүөрэ хаптайда.  
Туруу бараан дойдум чуумлуу,  
Туруйа да кыладыйбат.  
Арай тыалтан,  
Аптаах-илбистээх ойууннуу,  
Күөх долгун дъабадынта  
Күүгэн алла дойбохтуур.

Бычыкаан кутайах,  
Быт ыспыт сыгаабын тарбыы,  
Сынниана-уоскуйа  
Сытан бу санньяар түүнүү  
Сыччах кинн эрэ арбыыр.

Аан дойдубар  
Бу ханнык ыар ынчык  
Адаёйан-аангнаан кэллэ?  
Кини суорума суолланан  
Кимиэхэ түбүлээн түстэ?  
Сир устун кимиэхэ  
Сидынг кыыллыы  
Сыылайхайдыы  
Сыылларый?

Күөх сүүгүн  
Күөмэйэ хам үктэммит.  
Онгойор айабын сыйынын  
Адъас сана  
Бэбэхээ аплыт  
Оччуугуй чыышаах оюутугар кытта  
Алдьархай аангнаабыт.

Күнтэн  
Күөгэйэ үүммүт  
Келүенэлэр —  
Күөх нирэлэр эһиги  
Сиргэ хаптангнаха  
Сибигинэстигит дуу? Төбө?  
Ытаниыха оюодуу  
Ый-хай туттугут. Төбө?

Аймалбаи  
Абыраабакка  
Үһаан-кэнзэн  
Улуйя турда.  
Аан дойду, санаабар,  
Бары барыта,  
Арбы-сарбы  
Барбыта...

Маннык кэмнгэ  
Бар дьонуттан арахсан,  
Тыына быстан  
Тыылыы тэбэн,  
Бинир бэртээхэй киһи  
Биһигиттэн арахсар.  
Өйбер  
Өһөн эрэр киһи уюна —  
Долгунгна умсаахтыыр  
Туос тыы.

Түллэ мөхсөр долгун  
Түнгөри охсуор диэри,  
Үрүү күүгэнинөн  
Үлән-аллан  
Үйэбэ сүтэригэр  
Өр да муңнанна.  
Киһи барахсан  
Қабирэхтик арахсыган бабарбат,  
Олоххо тардыстар баба  
Оннук барба.

Кингкиниир киэн халлаан!  
Киһигин тобо аһыммат  
Кииллимэрдэннин?  
Кингнэммиттий дъэбирсийдин?  
Эбираийэн бинир тылы  
Этиэбин бабарбыта эбээт!

Оо, үрүнг күммүт  
Олус да суюстаах этин.  
Тобо  
Илгийэр сылаасын былдаан  
Илиитин-атабын бөбүөртүн?  
Суюх буолар күнүгөр  
Суюскун тобо татыарсыттын?

Оо, иенигийэр  
Ийэ сирбит барахсан!  
Киэн дөлөгэй дабаны  
Кэригнээх этин.  
Ол бэйэн тобо,  
Обобуттан мэһийдэппиттии,  
Бобутуннаран буор суорбаннаары  
Бу инх хастардын?

Саатар кылгастык  
Сааһын уһатыаххын.

Бәрт кыратык уһатаргын  
Бәйәнг мөлүйүөнүнән сылгыттан  
Сарбыллар саба  
Санаатың дуо?..  
Симәлийәр эрәэри  
Сиргә тобо төрүүбүтүй!..

Били киһи аттыгар  
Обсолор  
Өйдөрө-санаалара туүйуллар...  
Өрөһүлтө суюх,  
Өһен эрәр  
Биир сырдык дууһа...

Ордуу иһигәр  
Сана төрөөбүт  
Обо ытаан тыңкынаахтырыр...  
Хабыс тыалтан тоңмут уоһун  
Хамсата сатаан өлөн эрәэччи  
Иһилләр иһиллибеттик эппитә:  
— Иккииһин эргиллиәм... нунни--им...  
Ийэ сирбәр  
Эһигини кытта буолуом...  
Эймәнимән, оболоруом...

2

Нуннии...  
Норуоппар номох баар:  
Бәркә таптаппый киһиллии киһи  
Биһигиттән ханаң да арахпат.

Кини  
Ньургун эр бәрдә буолан  
Иккистәэн төрүүр үгастәэх.  
Иккистәэн ыччакка

Ийэ ожотунаң эргилләң,  
Ис иһиттән утумнаан,  
Дыүһүннүүн-мөссүөннүүн, өйдүүн  
Дыүһүллән-сүһүллән төрүүр диэн.  
Номох туспаттан тутуллаах,  
Кураанах хойгур дойбох диэмән.  
Бука, муударас бәрдә,  
Мунг-таар буолбут кәмнәргэ,  
Бу маннык буоллар ханнык диэн  
Бу номоңу булан айдаң!

### Санаа

Саппаңыран самныбатын,  
Сырдык өйдөөх, ыраас дууһа,  
**Мәлдүи**  
      дьону ордук санаттын;  
**Мәлдүи**  
      өлүүнү олох кыйайдын;  
**Мәлдүи**  
      сулустуу чабылыйдын;  
**Мәлдүи**  
      сүрәххэ сырыйтын диэн,  
Күрүөх-билэ дьоннуун-дојоттордуун  
Көннүөрдән эппит буоллаң!

### 3

Биир ытык кырдъаңас эбэттәм  
Биирдә мин ыйыппытыйм:  
— Эбәккәм, киһи бу ийэ сиргә,  
Эт зра, иккистәэн эргилләр дуо?  
Итинник этэлләрин  
Итәбәйиөххэ сөп дуо?

Эмәэхсин онно  
Элпитэ: «Итәбәйиминэ!

Тобо итэбэйэр куһабаный  
Дьон үтүө бајатын  
Сырдык ыратын?!..»

Мин мичеэрдээбиппин  
Биллэрбеккэ, эбэн эттим:  
— Эн сабыс-санга сиэннэннинг,  
Этэргинэн буоллабына, бука,  
Ким эрэ нунниита  
Кэлле диэн олордоун.

— Сиэним дуо? — сэргий түстэ,  
Сирийэн өрө көрөн таһаарда,—  
Атын оболор курдук кини эмиэ  
Адъас икки нунчиилаах.

— Чахчы, ама оннук дуд?  
— Чахчыта оннук. Мангнайгыта —  
Биһиэхэ ытык-мааны,  
Бэрт үтүө кырдъаџас,  
Мэйнгээ диэн баара, ол нунниита.  
Оттон иккис нуннии  
Оболор бүттүүннэрин эхэтэ дии.  
Улууттан улуу киһибит  
Ураты чугас учууталбыт,  
Ол нунниита.

Ильинги этэр диэн  
Испэр сэрэйбитим.  
Дъэ кырдъык,  
Ленин үгүс сиэн  
Дынгнээх нунчиилара!  
Өспөт өй,  
Өлбөт өрөгөй —  
Ленин тыла!

Ленин тыына  
Бары обобо — сиэн'гэ  
Барыларыгар баар:  
Обоннъоттор онгорбут олохторун  
Сиэннэр ситетрэн иһэллэр.  
Номох ол иһин  
Дойбах буолбатах.

|  
Нункни эргиллэр днэн  
Куһаџана суох номох.  
Ол иһин обо-сиэн  
Олоџор умнууллубат.  
Үтүөбэ тардыстыы,  
Үчүгэйгэ баџарыы  
Биһиги олохпутун  
Мәһәйдәэбэт, доботтоօр!

Дъэ эн ол иһин  
Эһәләринг  
Баџарбыт бабаларын  
Силигин ситетрэхтээххин.  
Төрүөң инниттэн түстээн  
Эппит этииләрин истихтээххин.  
Саңгардыы хаамар  
Сааскыттан  
Эһәнг, абанг суолун солуурга —  
Утумнаан ууһуурга  
Эн өйдөөн үөрэнихтээххин.

Обоннъоттор  
Обонон солбуллан,  
Онгорон испит  
Олохторо тутуллар.  
Им-балайга  
Илииләрин иминэн  
Кинилэр уурбут

Дъоллорун ақылаатын,  
Арбан аартыктарын  
Салбаан үрдээтэн, уhatан  
Сырдык суолга тириэрдэбит...

Көлүөнэлэр  
Күөх суугуннара иһиллэр.  
Сыллар ааһаллар,  
Хонуктар усталлар.  
Хас сүрэх хааныгар  
Улуу Ленин тиллэр!  
Биһиги өлбөт үйэлзэх  
Барыбыт нунгниита —  
Барыбыт  
Өркөн өйүн иэйнитэ.

## ҚҮН МЭЛДЬИ ҚӨРДҮН

Аан тыл

Одурууннаах олохтоох  
Орто дойдубут обото  
Киһи барахсан, эн  
кэпсие эрэ, кэпсие эрэ,  
Хас төгүл  
Хапсыһыгыттан ордон,  
Хас төгүл  
Үүура ордоотоон:  
— Хоттум! Хотторботум! — дин  
Нүһәр-нүһәрдик эттинг этэй?  
Эн сырдык ыраабар,  
Үөмэн тийбэт  
Үрдүк санааабар,  
Эн сындалбаннаах сырыйгар  
Чоронг соботох  
туруулаһар эттинг дии.  
Сирдэри,  
тыалары,  
уулары сэмсээн,  
Хабыр айылбаны кытта хатыйсан,  
Чоронг соботох  
сырдыкка баараарынг,  
Чоронг соботох  
дъолго дъулуһарынг.  
Муус куйаарга халынг харанга.  
Муус куйаарга  
Муннаһан сылдыбыт  
Саамай чугас доборунг,  
Саамай истинг санаалаабынг

Аттыгар өлөн өхтор.  
Абыралы-көмүскэли  
Тугу да толук биэрэн  
Туюхтан,  
кимтэн булуобай!

Саннышардаах ол саххар,  
Салбаырбыт ыар чааскар,  
Харыстаабыккын аралдытар  
Хантан оннук кэлээхтий!

Түнгээтэх түбээжэр,  
Хобдох хомоюор  
Бийрдэ эмэ бигэ сарынгыа  
Бигэнэ түүхэр баџалаахын.

Ким эмит  
Эрэйгин өйдүүр  
Эйеэжэс харафын көрүөххүн,  
Ким эмит  
Элэkkэй тыллаах  
Эбэрдэтин истиэххин  
Хайдахтаах баџарафын,  
Хантан оннук кэлий!

Баџар кими эмэ көрсөөрү  
Бара-кэлэ сатаахтыыгын.  
Иэгэйэр икки атах суюх.  
Иччитэх,  
муус чонгкуяа куйгаар...  
Өйөнөр үтүө сүрэхтээби,  
Абырыыр амарах санаалаафы  
Бу дойдугуттан ылбычча  
Булбат буоллунг эбээт.

Бука ол иһин буолаахтыа,  
Бу тонг куйгаар мускууруттан,  
Амырыннаах соботохжусуйу

Аан нырыттан  
Өйгүттэн  
дојоттору үөскэппитинг.  
Кутталлаах кэмнэр  
Кинилэри  
Куйах-хахха туттаары —  
Тангараларым буолаллар диэн  
Таптаан-нымааттаан  
Аатгаабытынг.

Сир ийэн —  
Эмиэ танара,  
Хайыр-хайанг —  
Эмиэ танара,  
Устар уунг —  
Эмиэ танара.  
Үнэр танарам бастынга,  
Үрдүк суутум үтүөтэ  
Үрүн Күнүм буолар диэбитетинг.

#### МАИГНАЙГЫ ЧААҢА

Тангаралар тангаралара  
Тапталлаах Улуу Күммүөт!  
Аан дойдуга  
Аламай Күнтэн ордук  
Сырдык сыйрайдаах,  
Үтүө өлбөөдүйбэт өйдөөх,  
Күрүлгэн модун күүстээх суюх диэн  
Эйиэхэ сүгүрүйэн  
Дъүкәэгирдэр  
Этэллэрэ сөптөөбүөн!

Эн үтүө санаабынан,  
Эрэйи-кыһалжаны кыччатан,  
Кыһыл көмүс куударалаах

Қыра бырааккын —  
Мәрууну —  
Биңиәхә дъүкәэгирдөргө  
Биәрбитинг буолбаат.

Былыт курдук баһаам хойуу  
Барбата суюх көтөрдөрү,  
Эрчимнәэх-тәтимнәэх  
Эмис,  
талызы табалары  
Үмүөрдән үескәтән  
Үүрән абаларынг буолбаат.  
Сутука,  
сиге илимнәрбитетигэр  
Сүбуллан көлән  
иғинниннәр диан  
Миннүүгэс өрөөлөөөх  
балыктар  
Биңиәхә көләр  
ааннарын аһан,  
Өрүстөр  
халынг хаппаҳ муустарын  
Үлтү күөрэлиириң буолбаат.  
Аан дойдуга,  
Күн,  
Эн эмиэ  
Солбуллубат сөвотоххун.  
Сир-сири  
Ордорбокко кәрийэн,  
Соло-илләнг буолбаккын.

Бабарбатаргын да  
Дъүкәэгирдөртән  
Быралгылаан баран хаалаңын,  
Хаардаах  
Хараңга барыкка

Хаалларан,  
Харах уутун халытабын.

Эйигин кытта бинргэ  
Эрбийэлээхпүт биниэ эккирэтийн,  
Хотоюйдоохпут холбоюн куотан,  
Хоту дойдубут хобдохсуйар.

Ыраас ньуурдаах күммүт,  
Ытык, улуу эргиллибэттий,  
Антах барда дуу дизн  
Харангыа сыйтан санаатахха,  
Хараастыах санаа көлөр.  
Эрэйтэн энгин санаалар  
Эриэн үөннүү эриллэллэр:  
Аламай күммүт манна  
Аны күөрэйиэ суоба,  
Түбүлээн түхэн тураг  
Түлэй түүн халбарыйыа суоба;  
Тахсар сарданан аны  
Таба сыламныа суоба.  
Арах да!.. Итинник саныабы  
Анары ынырык,

ыграхан.

Мунура-улабата биллибэт  
Муустаах хомурабынан  
Бүтүннүү тумнары бүрүллэн,  
Бүдүгүрэн сыйтар туундараабар  
Эн, дъүкээгир,  
Суос-соботоххун.  
Эн соботох арангаччын,  
Эн соботох чугас доборуң —  
Эн инигээр  
Ити кыламнырынг.

Күн таңгараш күндү бэлэбээ

Күөнэ көмүс уорбалаабыт,  
Күөмчүгтэн көмүскэлинг,  
Көрөрүнг эрэ бу уотунг  
Хараара өһөн бардабына  
Хайаахтыаный?.. Хамсанан көр.  
Уоккун эрэ умулларымыа,  
Уоту қытта  
Олох умуллар.

Иэримэ дьиэиг иччите эбээт,  
Итии тангаынг кини эбээт.  
Баар-суюх баайынг-дуолунг  
Барыта манина сылдъар эбээт.

Аал уотунг эмиэ үссэнэн  
Аһыан-сизн баараахтыыр,  
Сибигинэйэн этэр тыла  
Симикик иһилләргэ дылы:

— Добоор, дьүкээгир киһитэ,  
Дук гын, аскыттан бэрис.  
Барбыт улуу тангараны —  
Күнү —  
Бабанг хоту, ылгыран кэлиэм...  
Дыулааннаах далай харана  
Ортолугар олорор  
Ырытта ырбыт дьүкээгир  
Тугу булан дук гыныай?  
Тымныы  
Дъар курдук тымныы  
ярангатыгар  
Тыал эрэ  
таһынан-иһинэн дъаарбайар.  
Холумтанин  
тон хоонньюгар  
Хоңкунуу куурбут олгуй,  
Үтүйбут түөс ыт тэнэ,

Умса ууруллан  
сытаахтыыр.  
Харанга далайга  
Хантан ас ылыйай?  
Хабар  
Бэйэтигэр баџалаах.  
Адъас тимирбит хамсыыр харамай,—  
Аһылык буолуох айлаах.

Харананы кыйдыы сатаан,  
Халтаң муус хордо бойдорго,  
Тумара түүнгө  
туусианнаам,  
Улахан кутааны уматаллар.  
Тымыры баттаан,  
тыныны тууйан,  
Тымныы,  
аччыктааһын,  
кутурбан —  
Өргөстөөх үс естөөхтер  
Дьүкәэгирдэри сордууллар.  
Тууїуллан олорор дьүкәэгирдэр  
Туох баар тулууру муннъян,  
Үрүнг хаар үрдүгэр  
Үйкүү,  
ырыа  
түһөрдилэр:  
— Аан дойдубут, арыллый,  
Сыалыһарды сылаанный!  
Эйнэхэ эрэнэр санаабытынан  
Эн сүрээинг үрдүгэр,  
Күн — Улуу тангарабыт  
Көрдүн-кэллин диэн  
Улахан кутааны  
отуннубут.

Хайчиэ Лачин Мэрүү \*  
Харанганы кыайдын диэн,  
Хоруолаах уккуннъабы  
Хонук өйүө  
биәрдибит.

Тымнытыма кинини  
Тынын унат,  
умулларыма.

Халың хара тириини  
Халлаантан хастың тат.  
Дъүкәгиирийэ үрдүнэн  
Кыһыл көмүс кынаттанан  
Құлұбүрүү көттүн,  
Күн таңараны көрдүн.  
Саатар чыпчылыйы түганса  
Сырдықпыш көһүннэр,  
Түннүкпүтүн аппат,  
Түүммүтүн сырдат.  
Халлаан халың тириитин  
Хастың сууян, самырдат.  
Өрүстөр көтит иэннэрин  
Өлгөм сүүрүгүнэн чалбарыт.  
Өргөс долгунга балык  
Өреңете кылабачынныахтын,  
Сытың туйах тыхыттан  
Сыңысы-эйәэн  
санга аллайыахтын.

Үгүс үөр көтер үөһэнэн  
Аймалаһан ааһыахтын,  
Қыталық кый үрдүгүнэн  
Қынғыначчы ыллыхтын.

Хотооллор хордобойдоругар  
Оонньюу түһүлгэтэ олохсуйдун.

Хайалар хапчааннарыгар  
Кылааннаах түүлээх хорбайдун.

Ааттаһыбытын, көрдөһүүбүтүн  
Аан дойдубут ылыныахтын.  
Сабыстыбат хараига төлөрүйэн,  
Сырдыкпыйт арыллыыхтын!

\* \* \*

Дъүкэгиирийэ аччык дьоно  
Үгдэрийэ быстан олорон,  
Эрэллээхтэригэр Мэрууга  
Элэ тымларын этэллэр.  
Халлаан эгийэтигэр  
Ханан буруо сыккырыыр,  
Иэйэ-куойа, энэлийэ  
Эрэйдэрин дьон ыллышр:  
Күлүмнүүр сардана көһүннэр днэн,  
Күрүлүүр күммүт күөрэйдэр днэн,  
Ырын хоюоно биллэр  
Ыттыыр курдук иниллэр.

#### ИККИС ЧААН

Дьюбус да кэмнэ дьоллонон,  
Баҕа хоту баҕан-кэлэн,  
Туохха ханаан баҕарааргынан  
Туран-олорон сылдъар,  
Тойук-ырыа добордоңор  
Тугун баҕас үчүгэйэй!

Ол эрээри  
Ытык кырдъаҕастар:  
— Ооннуу-көр суола кылгас,  
Кини киһи уоһуттай быстар,

Көхтөр-уостар кэмэ  
Сааскы сибәккى тылларын  
Саңа дәбен, синк тэнгэ  
Диилләрә ала чахчы,  
Диилләрә адъас кырдыш.

Күнү  
Дыүкәэгир көрдөһөн абалара,  
Күнэ  
Сотору арахсан барага.  
Хаар кындымырын кытта,  
Хам тонгон  
ырына быстар.

Эмиэ  
Эрэй-кынталба кэлэр,  
Эмиэ  
Харанга хам баттыыр.  
Күн ыраах сирдәри тэлэр,  
Күн тэлөһийэн айаннныыр.  
Бөбүөрбүт,  
Аччык дыүкәэгир  
Бүрүүкәэбит кынчыны хайдах ааһар?!  
Мэруу тыла мэлдүү биир:  
— Миэхэ эмиэ аста абал.

Оннук сүлтан сүлга  
Олох устар... Улам кынталба  
Кылчырыйара кытаатан иһэр,  
Кытаанах кытабас  
ылан иһэр.

Ол олордохторуна  
арай биирдэ  
Ордууларыгар  
ыалдьыт киирдэ.  
Хагдарыйбыт сэтненэх оттуу  
Сырдык арабас баттахтаах,  
Сайынгы халлаан толбонунуу

Саһархайдың күөх характаах.

Кинини

аргыс тыаллышын

Кэләбите диэн кәспииллэр.

Дынкти киһи

дъүһүннүүн-тыллышын!

Дынктини сэһәргиир диниллэр:

Туспа дойду эргиэмсигэ

Обуруктаах-угаийлаах өйүн

Обуур,

млым курдук

иитэн,

Тумнартаан иһәрин көрүн:

— Дъүкәэгирдэр, улуу тангараны —

Аламай күнү

арахпакка араабылысыгыт.

Тура-тура күнү ынтырангыт,

Күнү салгытан кынырыдабыт.

Алдъархайы салпакка абыннахха,

Алдъархай сыйтайлан ааннныр.

Мунгу-сору үгүстүк үөттәххэ,

Мунг-сор мунгуура буулуур.

Үрдүк тангараны араабылааман,

Үләтэ-хамнаһа бәйэтэ әлбәх.

Кини көмө араигаччылара —

Киһиөхө

икки танара баар эбәэт.

Иисус Христос — маннайты танара,

Иккис танара — ыраахтаабы.

Иисус — истэр

ким тугу санарарын,

Иккис — биләр

сир дьонун дъаһайыахтаабын.

Билиәхтәэххит әһиги,

дъүкәэгирдэр,

**Биңиги онно**

тылгытын тириэрдиэхпүт

**Иккиэн**

Күнү кытта биирдэр.

**Иккиэн**

дьоңуннарын билиэххит.

**Манган күннүтүн эргитивххит.**

**Маннъатын**

тугу барытын биэриэххит...

**Саңа тангаралар**

Дьүкәэгирдэргэ

Калбиттэрин кэнниттэн

Кырдык да

Олохторугар

Энгин дыикти

Кестүбүтэ.

**Аны**

Табаах диэн дыикти оту

Тардан бусхатар буоллулар.

Арыгы диэн дыикти ууну

**Амсайан**

итирээр буоллулар.

**Арай**

харага халлаан сырдаабат,

**Арай**

хатан тымныы убараабат.

Дьүкәэгир дьонун олобор

Үлүгөр дөксө үөдүйэр,

**Дьон**

үоспа ыарышттан охтор,

**Дьон**

әбин үлүгөргө түһэр.

**Түлэй бараан түүн**

бүрүүкүүр,

**Түбэлөргө**

өлөр өлүү



эстэр тиһәх иәдәен

тиреэта,

Иккиттән бинр киччиргәннәех кәм кәллә». —

Истәриттән долгуйан итинник ёттиләр...

Ол әрәэрн

Ойон тахсар күнү қытта тәбис-тәңкә

Сылаас сырдык улам

сыдъаайа тарбанина,

Саппабырыты уңугуннаар

Саргылаах сонуннаар-санаалар

кый-үөһе таластылар:

«Имиринир тыыннаах бүүс-бүттүүн

Имири эстэр огоһуута суюх.

Кимнәрэ әрэ,

Килбик сибәккилии тыллан,

Улуу таптал уйулгулаах уотугар

Уңаарылла сылаанныйар

Уонна, обо теретөн,

Аан дойдүттән

Айынынъыт аймах айбыта

Аас буруолуу

тарбанин сүппәтин диэн,

Аны үүнәр көлүөнэ аймааха

Арылык кустук далаһа бырагынар...»

Сонно,

Соргү-дъаалы салаллаары гынна диэн,

Тумара тунаа-манган ньуурун устун,

Туран, сундулуһа сүүрдүләр

сур бөрө буркуннаар:

«Дыүкәэбилләр,

Дыүдәххит дыүгэлийнэ суюба үйэ-саас!...

Үнгәр-сүктәр

Үрүнг күн танарабыт!

Түүнгү үрүмәччилии болоорхой,

Түнкәтәх олохпутун, со, тою

күлүннүүр.

Хоргуйуу,  
Ылар-ынчык,  
Өлүү-сүтүү  
· Кутаа тулатынан үнкүүлүүр...

Итинтэн сотору

ииккис дъикти

Иһиллибите, этинг эппитинии:  
«Тангара суюх!» — диэн ныиргиэр  
Тарбанан тиййэн кэлэр.

— Тангара суюх, тангара суюх!

— Ыраахтаабы эмиэ суюх!

«Ити тылга туюх эрэ дъикти баар»,—  
Саһарба кытта сангарбыта.

«Ити тылга туюх эрэ дъикти баар»,—  
Сир-дойду кытта сибигинэйбите.

«Ити тылга туюх эрэ дъикти баар»,—  
Убајас уу кытта ботугураабыта.

«Ити тылга туюх эрэ дъикти баар»,—  
Түс-бас түөргүүт кырдьабастыы,  
Сааһын тухары сангарбакка сыпшыт  
Сымара таас

сымыһабыш атыпшыта.

Серү-сөбөн,

уйулбалаара уһуктан,

Сөңүөрбүт уоттарын

сөргүтэ-сөргүтэ,

«Ити тылга туюх эрэ дъикти баар»,—

диэн

Дыүкәэгирдэр

түүнэри сүпсүстүлэр,

«Бинтэр

өлүүттен өрүүллэр

өрөгөй үүннэ,

Бинтэр

Сарғы-дъаалыбыт?

Үтүө-мааны барыта  
түнгәри хайынан,  
Көндөй көхсүнү эрэ көрөр  
Көһүн аналлаахыт дуо?..

ҮҢҮС ЧААҢА

Бүтәйэ төйүөрбүт сиргэ  
Бүрүүкәэбит улугурүү,  
умнуллуу,  
Бәл, аас-туман былыттар  
Быңдана быралыйбыттар кый-бырах.  
Арай,  
Ханна эрэ  
Соботох хаалан сордонор сүрэх  
Кыл тыыннын кызыкына  
дууҗаны аалар,  
Кураанах наартаны  
жирөр сутаакы ыт,  
Уук буолан, улуйан онолуйар...  
Арай  
Ханна эрэ  
Ордон хаалбыт сымкырас буруо  
Сылааңын тобојунан  
Кууһар күгдаххай туундараны —  
Ити  
Өлөр өлүүттән куоппут  
Чоронг ыаллар,  
Хөбдојурбут булгуннъахтар  
Хомурахтаах хооннұларыгар бүгән,  
Өбүгәләрин дойдуларыгар  
Букатыннаахтық көһөн барап  
Бүтөр тиһәх көрдииләрин  
Манаңаллар —  
Үлгөр бүрүүкүөн инчине

Үрүн күнү,  
Аһаңас халлаңы  
Анааран хаалар  
Алгыстаах баңа баар!

\* \* \*

— Ээй, тыынар тыыннаах баар дуо? —  
Тордоңу кым эрэ  
Тордурбатар таһыттан.  
Аата, дъя,  
Өлөр өлүү бәйэтинэн  
Икки атахтаах буолан кубулунан,  
Дьүкәэгирдәр уораңайдарын  
Таба тайланна курдуок?  
— Оо, дъя,  
Үеден түгэжэр олорор дьон эбиккит.  
Арычча буллум алаңбытын! —  
Келбит ыалдың тыына сыдаас,  
Көрбүтэ-истибите да ыраас.

Уонна оллоож аттыгар олордо.  
Умуллан эрэր уоту күөдьүүтэ.  
Дъие иңе  
Хайтах эрэ соботохто  
Илэ-бааччы итмий түстө.  
Үот сандаластыр сырдыгар  
Ыалдың сөнөх сөбөртө

көстер:

Сүүһүттэн  
Биес салаалаах сулус тыгар.  
Холумтантан  
Кыым кытыаста көтер...

Ыалдың турда:  
— Түрүнг эрэ,

Мин эхиэхэ мээнөбэ кэябэтим.  
Бука диэн истинг,  
Кэскилгит кэрэ,  
Бу эрэйгит аны эргийбэтийн.  
Бүгүүгнүүтэн эхиэхэ эмиэ  
Урукуу ыар олоххут умнууллуо.  
**Билигин**  
Санга олоххут чэчирийэ,  
Биһиги ону бинргэ онгоруухлут.  
Бу дойдуга буулаабыт  
**Мунгу-сору**  
Букатыннаахтык суюх онороору,  
Бары багтаммыт дьоннору  
Ленин сирдьит  
Сомоболообут!  
Саас тухары сабардаабыт түүгүүтүү  
Санга күн күнүскүтүнэн солбууйуллуо.  
Киэр барыа хоргуйуу, олүү-сүтүү,  
Киэнг олгуйбут оргутуллуо.  
Хооннүүттан хостюон таһаарда  
Хотугу дойду санга Күнүн.  
**Ол Күн —**  
Кыыһар өнгөөх кыныл былаах —  
Дыиэни сырдатан сандаарта!

Көреөт  
Дыңкәэгирдәр сүрэхтэрэ итийде,  
Көреөт  
Иэдэстэрин имэ кэйдэ.  
Элбахтик калеэччилтэн кэһеийэннэр  
Эмиэ да мунаахсыйаллар,  
сөрэнэллэр.  
«Тугу гынабыт?» — өдәрдәр ыйыталлар.  
«Толкуйдуохха!» — кырдыабастар быһаараллар.  
Чутуннуу-чугуннуу  
тутан көрдүләр,

Тобо эрэ олус долгуңа үөрдүләр.  
Үөрүүләре  
Үрүнг қыталык буолла,  
Үөр көтөр күйгүөрэ көтүүтэ буолла:  
— Уруккуну олорон  
                          абыраммыт абыйах,  
Санга сырдыкка — санга күнгэ —  
Айхал!  
Сэлкэ-сөләэнгүй тийбэтэрбит,— диирдин  
Сэрәнэн-сэрәнэн, тылы бинирдин  
Эрэйгэ эриллибиз сүрэхтэриттэн  
Этэн таһаардылар,  
                          тула түмсэн.  
Мааны ыалдыыт  
                          маннык эбэн эттэ:  
— Манина миигин  
                          Ленин  
                          көннөрү ыыппата  
Эмтииргэ уонна үөрэтэргэ  
Эңиэхэ анаан миигин ыылта...

Онтон ыла  
Туундара уорбата унаар күөбүнэн  
Туналыйа сырдаан барбыта.  
Киирбэт, үйэллээх Күнүнэн  
Кини тута сандаарбыта.

түмүк тыл

Иччитэхсийэн испит сирбэр  
Ильич сырдык сардангата —  
Дыүкээгир үрдүнэн киирбэт  
Өрөгөйдөөх күн тахсыабыттан  
Хонук-дыыл биллибэккэ ааһар,  
Хоту дойдубар олох тубуста.  
Умнжуулунна

Үңүн қыңын хонугун аабар,  
Үйгулаах олох дъоллоохтук устар.

Ленин! — обо мағнайғы тыла.  
Ленин! — обонньор тиһәх тыла.  
Дъүкәэгир киһитин ыраас таптала,  
Дъүкәэтир киһитин сырдык чабыла.

Хас дьиә — яранга ахсын,  
Хас сүрәх ырыатын ахсын,—  
Кини сырдыға-сылааһа умайар,  
Кини сырдыға-үөрәбә суол ыйар.

Хараңа буурба,  
Хаар-муус тымны  
Аны хам ылбат, куттаабат  
Дъүкәэгир суола уһаата,  
Кини үрдүтүнән айанныыр!  
Ленин сырдыға эркинниттен тыгар,  
Ленин қырдышта сүрәбәр сыйльвар.  
Мантан мин дойдум өрөгейдүүр:  
Мин сүрәбим өрө күүрөр!  
Маныңкүн  
                  мөлдүн көрдүн!  
Аан дойдуну барытын сыйлыштын!

## И Н И Н Э Б И Т Э

### I

*** «Күндүттэн күндүм». С. Дадаскинов тылбааһа . . . . .	5
Ийзөм мессүенэ. И. Уйаңдым тылбааһа . . . . .	6
*** «Биләбин дуо». И. Гоголев тылбааһа . . . . .	7
*** «Абам сыйдам табаларын». И. Гоголев тылб. . . . .	8
*** «Буурба модуж муона тостон». С. Дадаокинов тылбааһа . . . . .	9
*** «Эргэ арбас курдук». Л. Попов тылбааһа . . . . .	11
Тәки Одулојска. С. Дадаскинов тылбааһа . . . . .	12
*** «О дыкти да дыкти!» С. Дадаскинов тылб. . . . .	13
Дылжээбил уота. М. Тимофеев тылбааһа . . . . .	14
*** «Өбүгэлэрим». В. Сивцев тылбааһа . . . . .	16
*** «Былыр олорбут эбиттэр». В. Сивцев тылб. . . . .	18
*** «Сулустар соютохсуйан». Л. Попов тылб. . . . .	19
*** «Мин аттыбар турар». С. Тараксов тылбааһа . . . . .	20
*** «Аастыйбыт төбөлөөх Албай хайам». И. Федосеев тылбааһа . . . . .	22
*** «Мин төрүт өбүгэлэрим». К. Түйаарыжай тылбааһа . . . . .	23
*** «Мин дъавданы өбүгэлэрим». С. Дадаскинов тылбааһа . . . . .	24
*** «Аар кырдъафас — пенсионер ити». К. Уурас-тыярат тылбааһа . . . . .	25
*** «Үү-чүүмпү». А. Старостин тылбааһа . . . . .	27
*** «Тың хатыыта хонооннорбүү». С. Тумат тылбааһа . . . . .	29
Акаа Көндиэбэ. В. Сивцов тылбааһа . . . . .	31
*** «Бу бороохтуйан эрөр тугутчаам». С. Данилов тылбааһа . . . . .	33
*** «Мин таптыры...» В. Миронов тылбааһа . . . . .	35
*** «Буруолар». С. Дадаскинов тылбааһа . . . . .	37
Христофор Курилов жеризнигээр. А. Старостин тылбааһа . . . . .	38
*** «Илэ курдуга». В. Миронов тылбааһа . . . . .	40

*** «Көлүүр табалара баражаттар». С. Данилов	42
тылбаана	
*** «Ыңылдан уччуйан хаалаары». К. Түйаарыс-	44
кай тылбаана	
*** «Тылга ибигирии». В. Миронов тылбаана	46
*** «Учугэй да ырына миэхэ». И. Гоголев тыл-	47
баана	
*** «Таһырдъя тыйыс буурба». А. Старостин	48
тылбаана	
*** «Минигин үөрдүөх-көтүтүөх». В. Миронов	49
тылбаана	
Саяски хонууга. С. Тумат тылбаана	50
*** «Абуче!..» Туундара эбэкээннэм. С. Дадаски-	
нов тылбаана.	52

## II

Юқагир кызынын ырыата. И. Гоголев тылбаана.	55
Ийэм суруктарыттан. С. Данилов тылбаана	56
*** «Ийэм кырыйда». С. Дадаскинов тылбаана.	66
*** «Хаардаах ханыл буурбаттан». К. Түйаа-	
рыскай тылбаана	67
*** «Күүтүү уопна ахтылбаш». И. Гоголев тыл-	
баана	69
*** «О, олус да ынырык түүлгэ». М. Ефимов	
тылбаана	71
Цивилма. С. Дадаскинов тылбаана	72
*** «Өксүөн ардабын былышта». И. Гоголев тыл-	
баана	74
*** «Кубалар тылаана суюх көтөллөр». Ст. Дадас-	
кинов тылбаана	75
*** «Алаһыай үрэбин кыйа. Ст. Дадаскинов тыл-	
баана	76
*** «Халлаан...» И. Гоголев тылбаана.	78

## III

Нүүгний. К. Түйаарыскай тылбаана	81
Күн мэлдьи көрдүн. К. Түйаарыскай тылбаана.	89

Гаврил Николаевич Кирилов  
ПРОТАЛИНЫ

(Сборник стихов)

Художник Н. Н. Кирилов

Редактор С. И. Тимофеев

Худож. редактор П. П. Соловьев

Техн. редактор М. Т. Егорова

Корректор К. Г. Андронова

Сдано в набор 27/XII-1976 г. Подписано к печати  
18/V-1977 г. Формат 70x90<sup>1</sup>/32. Бумага тип № 2. Усл. п. л. 4,1  
Уч.-изд. л. 3,38 Тираж 5000 экз. Заказ № 334. МЛ 51023  
Цена 34 коп.

Якутское книжное издательство  
г. Якутск, ул. Чайковского, 28

Якутская республиканская типография им. Ю. А. Гагарина.  
г. Якутск, ул. Кирова, 9